


# U NANGIWA HA MUSELWA

 Vhunzhi ha vathu vha lwalaho. A thi koni u swika khavho vhothe nga tshifhinga tshithihi. Fhedzi, thetshelesani.

<sup>2</sup> Ndo takala zwa vhukuma u vha fhando hafhu, madekwana a namusi, ngomu holoni khulu iyi yo nakaho, vhukati ha itshi tshigwada tshi mangadzaho tsha vathu. Huno ro vha ri tshi khou dzhena, ngei nda, zwifhinganyana zwi si gathi zwo fhiraho, vathu vho imaho nda tshitaratani vho ri vho kundelwa u dzhena. Huno nda ri, “Zwo ralo, khamusi ndi nga ni wanela lunwe lufhera.” Huno a vho ngo vha tendela u tsela fhasi. Ngauralo ni mpfarele ngauri a ri na lufhera lwo vha edanaho. Vho ri basimende yo dala, na yone. Huno ngauralo ni ri farele malugana na hezwo. Fhedzi ro takala u vha fhando, huno ro takala u vhona itshi tshigwada tshothe tshavhudi tsha vhashumeli, vhoramabindu fhando, na vhozwi vhurumelwa vhu bvaho zwipidani zwo fhambanaho zwa shango.

<sup>3</sup> Ndo vha na pfanelo khulu ya u amba matsheloni ano kha vhuragane, ine zwa vhukuma nda i kuvhatedza uri ndi khuliso u amba phanda ha vathu vhavhudi nga u ralo. Ndo vha ndi kha thoho ya: *Ganda Li Nga Si Vhe Mulaiifa Na Goroi*. A tho ngo swika he nda i vuledza. Nahone ho vha hu si mu—mulandu wa mukomana. O lingedza u wana mulangi uri a ri tendele u dzula tshifhinga tshilapfu zwituku, fhedzi o tou sa zwi ita. Ndi a zwi takalela zwa vhukuma izwo, Mukomana Demos. Izwo ndi zwavhudi nga maandza, nga maandza. Ndi a ni livhuwa zwa vhukuma nga nthani ha vhulenda hanu, muñwe na muñwe. Fhedzi vho tou sa ri tendela u zwi ita. Ngauralo ro do tea fhedzi u—tea u vala. Ndi do dzhia iyo, nga tshinwe tshifhinga, u vuledza iyo: *Ganda Li Nga Si Vhe Mulaiifa Na Goroi*. Naa no i pfesesa, inwi we a vha e fhando? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ndi fhulufhela uri ho vha hu na zwo edanaho uri i do pfeseswa.

<sup>4</sup> Zwino, ndi a divha, madekwana a namusi, hu na tshigwada tsha vathu, na tshone, ngauralo a thi todi u ni fareledza lwo edanaho uri ni balelwe u swikelela hetsho. Ngauri, ndi elekanya uri itsho zwa vhukuma tsho vha tshi tsha ndeme kha—kha vathu vha tendaho vha Pentekoste, itsho tshigwada tsha vathu tshe ra tshi vhona vhuñwe vhusiku. Tshivhalonyana tshavhudi nga u ralo tsha vhanna, phindulo dzi mangadzaho nga u ralo, dza tswititi. Zwo nnyita uri ndi pfe ndi wavhudi zwa vhukuma, u vhona hetsho. Ndi fulufhela uri Murena u do zwi fhatutshedza, madekwana a namusi. Huno nnyi na nnyi a no sedza, ngavhe a tshi tenda. Iyo i do vha thabelo yanga i fulufhedzeaho.

5 Huno hu na mivhigo minzhi nga maanda i no khou dzhena, namusi, u bva kha poswo na nga dzithingo, ya vhanzhi nga maanda vha no khou fhodzwa kha uyu mutangano. Ndo vha ndo zwi takalela nga maanda hezwo. Izwo, izwo ndi, u vhona vhathu vha tshi lwala, ulwo ndi lushaka lwa mushumo wanga.

6 Ndi—ndi takuwa hafha u rera. Nne, ni a divha, a thi mureri. Fhedzi nne, nga iyi, girama yanga ya Kentucky, “his, hain’t” na—na ayo maipfi othe, ngauralo ndi—ndi nga si ambe sa ane ra mu vhidza mureri wa musalauno wa namusi. Ndo—ndo kundelwa u dzhia afho fhethu, ngauri a—a thi na pfunzo.

7 Fhedzi ndi takalela u bula zwine nda zwi divha nga Hafo, kha vhanwe, kana zwine nda pfa uri ndi a zwi divha nga Hafo, kha vhanwe, ndila ye nda Li guda, ndila ine A vha ngayo kha nne. Ene ndi vhutshilo hanga hothe, zwothe zwe nda vha ndi tshi nga vhuya nda lavhelela u vha zwone, na zwinzhi nga maanda zwo engedzeaho u fhira zwe nda vhuya nda zwi elekanya, uri ndo vha ndi tshi do vhuya nda vha na khonani, tshothe, kha lifhasi, musi ndo vha ndi mutukanyana. Fhedzi nne zwa vhukuma ndi a livhuwa dzikhonani khulwane namusi.

8 Ndi . . . [Mukomana u ri, “Ri khou vha na vhuleme vhutuku ha u pfa ngei murahu, Mukomana Branham. Dzhenani tsini.”—Mudz.] Oo, ni mpfarele. Ndi—ndi nga a thi vionali zwavhuḁi hafha, huḁwe fhethu, o amba.

9 Zwino, u dzhena tswititi ngomu tshumeloni, kha ri fhende dziḁwe mbalo dza Luḁwalo. Ndi—ndi takalela u vhalala Bivhili tshifhinga tshothe, ngauri Ndi Iphi la Mudzimu. Ndi a zwi tenda hezwo. Huno ndi Li tenda uri ndi Iphi li sa kundelwi la Mudzimu. Huno zwino ndi na Maḁwalo a si gathi o ḁwaliwaho hafha fhasi, na dziḁwe notsi dzine nda do takalela u amba nga hadzo, lwa zwifhinganyana zwi si gathi, khamusi lwa miniti dza fuḁaḁhanu.

10 Huno zwenezwo ri do bva nga tshifhinga uri ri ye u vhona itshi tshigwada tsha vhathu tshi mangadzaho hafhu madekwana a namusi. Huno ndi a fulufhela uri Mudzimu u do isa phanda na u ni fhaḁtshedza u swika ri tshi ḁhaphudza. Huno ndi a zwi divha zwine na tea u ita. Huno ndi tea u reila nda ya Tucson, naho zwo ralo, madekwana a namusi, ni a vhona, ngauralo ni nga humbulela. Uho ndi u reila awara dza fumi.

11 Huno ndi khou tuwa ndi khou ya seli ha lwanzhe, huno ndi tea u wana dzhekiseni ya mufhiso wa tshirulwane kha mulingo nga matsheloni kha muvhuso. Ngauralo ndi—ndi tea u ya henengei. Ndo vha na u rathisela phanda, liḁwe duvha, huno a vha khou yo dzhia “hai” sa phindulo hafhu zwino. Huno ndi na iḁwe hafhu ya u hwetekana ha misipha na vhlwadze ha phirela ine nda tea u i dzhia, na zwitikedzi zwanga.

12 Ngauralo, ndi livhuwa nga maanda itshi tshifhinga, na—na uyu mutangano wavhuḁi we ra vha nawo phanda ha

khuvhangano. Wone zwa vhukuma wo takadza mbilu yanga. Vhoinwi ni tshivhalonyana tshavhuḏi tsha vthathu. Ndi fulufhela uri Mudzimu u ḏo ni fhaṭutshedza.

<sup>13</sup> Musi awara khulwane i tshi vhuya ya . . . Iḷo ḏithu liḥulwane ḷo lala nṭha hangei, le ḷa ḏirembulusa ngei Alaska, maḏuvha a si gathi o fhiraho, ḷa posela mutshila waḷo hafhu nṭha matsheloni ano, nga thungo, fhasi afho Washington. ḷo vha ḷi tshi nga ḏela ngeno, nga nḏila i leluwaho nga maanḏa. Huno arali Muya Mukhethwa wa vhuya wa mmbudza ngoho-ngoho . . .

<sup>14</sup> Muṅwe muthu o vha phindulo . . . a tshi khou mmbudzisa uri, “Naa zwi khou yo bvelela fhano, Mukomana Branham?” Hai, a thi zwi ḏivhi hezwo. Ndi tou vha ndi sa ḏivhi, u swika ndi tshi ḏivha. Iyo ndi ngoho.

<sup>15</sup> Ndi ṭoḏou vha a fhulufhedzeaho kha vhoinwi tshifhinga tshoṭhe. A thi khou tou yo anganya, nda dzhia miṅwe mihumbulo-vho, kana zwiṅwe, zwine nda tenda, kana tshiṅwe tshithu tsha u ralo. Musi ndi tshi ni vhudza, zwi khou yo vha nga u ralo. Zwo ralo, U tea u mmbudza, u thoma, huno zwenezwo ndi ḏo ni vhudza. Ndi—ndi a zwi ḏivha uri shango ḷoṭhe ḷi kha nyimele i dzinginyeaho. Ri tshifhingani tsha vhuḑhelo. Fhedzi tshithu tshithihi tshe nda lingedza u vha . . .

<sup>16</sup> Mukomana Shakarian o vha a tshi khou amba matsheloni ano, nḏila ye a vha a tshi anzela u fhira midubani ya thabelo, huno a swikela afho fhasi huno a wana idzo garaṭa vthathu vha sa athu ḏa nṭha, huno a dzi sedza, huno a vhona uri kana—uri kana nḏo vha vhudza zwe vha ṅwala henefho. Vha ṅwala zwithu zwa tshakha ḏoṭhe kha garaṭa dzavho dza thabelo, ni a ḏivha, huno o vha a tshi ṭoḏou vhona fhedzi arali zwi zwone. O ri, kha dza maḏana dze a dzi ṭola, na kathihi a ho ngo vha na nthihi yo khakheaho. [Mukomana Shakarian u ri, “Na kathihi a hu na na nthihi yo khakheaho.”—Mudz.] Na kathihi hu nga si vhe na nthihi yo khakheaho, ni a vhona, ngauri, te—tenda hu Mudzimu. Arali nda ḏihulisa ngomu hazwo, zwenezwo zwo khakhea henehafho tsha u tou thoma.

<sup>17</sup> Musidzana muṭuku ane khotsi awe vha vha vho dzulaho, vha tshi khou nthetshesela zwino, o ḏa kha nṅe, zwi si zwa kale-kale. O vha e na muloro. A ri, “Khaladzi Branham, naa uyu muloro u ambani?”

<sup>18</sup> Nda ri, “A thi ḏivhi, khaladzi. Ndi ḏo tea u wanulusa, arali Murena a tshi ḏo mmbudza.” Ngauralo nda bvela phanḏa huno nda lingedza u humbela Murena, huno Ho ngo mmbudza na kathihi.

<sup>19</sup> Musidzana muṭuku a vhuya hafhu. A ri, “Zwo ralo, zwino ṭhalutshedzo ya muloro wanga i ngafhi?”

<sup>20</sup> Nda ri, “Iḏani ngeno, mufunwa, dzulani fhasi.” Nda ri, “Khotsi na mme aṅu ndi khonani dzavhuḏi nga maanḏa dzanga. Ni a vhona? Huno vho ḏa vha tshi bva kule ngei Canada, vho

notha, huno vho dala fhana na n̄e. Vha tenda izwi, zwine nda khou lingedza u zwi amba. Huno na kathihi a tho ngo amba tshiñwe tshithu tsho khakheaho kha nnyi na nnyi, nga khole, vhutshiloni hanga. Arali ndi... Ndi elekanya uri ndi a zwi ñivha zwine muloro wa amba. Fhedzi u swika ndi tshi vhona uyo muloro n̄e muñe, huno zwenezwo A mmbudza zwine wa amba, ndi nga si kone u ni vhudza. Ni a vhona, arali nda sokou ñithomela tshiñwe tshithu, hu nga ñi vha na tshifhinga hune na ñoða vhukati ha vhutshilo na lufu, huno zwenezwo ni nga si zwi ñivhe uri kana ni tea u ntenda kana hai.”

<sup>21</sup> Arali nda ni vhudza tshiñwe tshithu nga Dzina ña Murena, ngangoho ndi tshenetsho. Uyo ndi We a mmbudza hezwo. Huno u swika zwino, kha miñwaha iyi yoñhe, shangoni loñhe nga vhuphara, na u mona na shango, na kathihi A zwi athu khakhea nga tshiñwe tshifhinga. Ngauri... Huno, zwino, ni a zwi ñivha uri muthu a nga si vhe a sa kundelwi nga u ralo. Zwi dzhia Muya wa Mudzimu u ita hezwo.

<sup>22</sup> Huno zwino ndi na Mulaedza une nda vha na vhuñifhinduleli khawo. Huno zwifhinga zwinzhi ndo dzhiwa, vhukati ha vhathu, zwo ralo, khamusi ndi muñwe-vho we a sa sokou dzula fhasi huno a elekanya lwa tshifhinganyana, uri ndo vha ndi ene—ene, oo, muthu a ofhisaho, lwe nda sa takalele vhathu, nahone tshifhinga tshoñhe ndo vha ndi tshi vha tshetshekanya. Huno izwo a zwo ngo ralo. Izwo a zwo ngo ralo. Ndi funa vhathu. Fhedzi, ni a ñivha, lufuno lu a khakhulula.

<sup>23</sup> Arali mutukana wañu muñuku o vha o dzula tshiñararani ngei nñã, huno na ri, “Junior, mufunwa, a thi ni toñi ngeyo nñã, fhedzi...” Huno mimoñoro i tshi bvuma tsini nae, huno na mu dzhenisa ngomu. U gidimela muraha nñã hafhu. Mulandu, ni tea u mu khakhulula. Arali ni tshi mu funa, ni ño ralo. Ni tea u ralo.

<sup>24</sup> Arali na vhona munna a tshi khou papamala a tshi tsa nga mulambo, a tshi khou yela guvhukuvhuni, nga gungwa liñuku, zwe na zwi ñivha uri ilo gungwa lo vha li tshi khou yo mbwandamela musi a tshi rwa guvhukuvhu, naa no vha ni tshi nga ri, “John, inwi, khamusi ni tea u elekanya lwa tshifhinganyana, khamusi ni nga kha ñi si bvelele?” Arali ndi tshi zwi ñivha uri ha khou yo bvelele, ndi khou yo mu khwiñela kañukuñuku nñã ha gungwa, arali ndi tshi kona, ngauri ndi lufuno lu no ita hezwo.

<sup>25</sup> Huno zwino, kha iyi Milaedza ine nda amba, na kathihi a thi lingedzi u dzhenisa inwe pfunzo-vho, kana tshiñwe-vho. Ndi—ndi ita hezwo tshivhidzoni tsha n̄e muñe. Fhedzi ngeno nñã vhukati ha vhanna na vhasadzi vhane vha vha dinomineisheni dzo fhambanaho na mihumbulo yo fhambanaho, ndi tou lingedza u zwi dzhia nga tshivhumbeo tshi sa dini, nda ñalutshedza; fhedzi lwo eñanaho u swika hune arali no bebwa nga Muya wa Mudzimu, nda tenda uri

ni ḑo pfesesa zwine nda khou amba, vhukati ha vhanna vha Vhakriste, Mumethodisi, Mubaphuthisi, Mupuresbiterieni, na vhanwe-vho.

<sup>26</sup> Zwino, madekwana a ḡamusi, ndi ṭoḑou fhenda kha Genesi, ndima ya vhu24. Ndi ṭoḑou vhala yone. . . ndi tshi thoma nga ndimana ya vhu12 ya ndima ya vhu24 ya Genesi.

*Huno a ri, Oo MURENA Mudzimu. . . muḡe wanga Abrahamu, ndi a u rabela, ita uri zwi nnakele kha lino ḑuvha, huno u sumbedze vhulenda kha muḡe wanga Abrahamu.*

*Vhona, ndi ima hafha tsini na tshisima tsha maḑi; huno vhananyana vha vhanna vha muḑi vha a ḑa u ka maḑi:*

*Huno i ri zwi khunyelele, uri musidzana ane khae nda ḑo ri, Tsitsela yone mvvhelo fhasi, ndi a u rabela, uri ndi nwe; huno u ḑo ri, Inwa, huno ndi ḑo ḡea na gamela dzau tshinwiwa: i ri onoyo muthihi a vhe ene we iwe wa mu khethele mulanda wau Isaka; huno nga izwo ndi ḑo zwi ḑivha uri iwe wo sumbedza ḡe vhulenda kha. . . kha muḡe wanga.*

<sup>27</sup> Huno zwenezwo kha Bugu ya Nzumbululo. Iyo ndi yone ya u thoma ya Bivhili, Genesi. Zwino, kha ya u fhedza ya Bivhili, ndi ṭoḑou vhala kha ndima ya vhu21 ya Nzumbululo, na ndimana ya vhu9.

<sup>28</sup> Riḡe ri a zwi ḑivha zwine ulu Luḡwalo lwa Genesi hafha. . . Inwi ni vhale ndima yoṭhe, arali ni tshi funa u ralo. Ndi Mudzimu a tshi khou ruma Eliesere nḡḑa. Kana, Abrahamu a tshi khou ruma Eliesere nḡḑa, pfarelo, u nangela Isaka muselwa. Huno Rabeka o nakaho a bva, nahone nga phindulo yo fhelelaho ya thabelo ye—ye Eliesere, mulanda wa Abrahamu, a kha ḑi bva u rabela.

Zwino kha ndimana ya vhu9 ya ndima ya vhu21 ya Nzumbululo.

*Huno ha ḑa muḡwe wa vharuḡwa vha sumbe kha ḡe vhe vha vha vhe na midzio ya sumbe yo ḑalaho mabulayo a sumbe a u fhedza, huno a amba na ḡe, a ri, Iḑa ngeno, huno ndi ḑo u sumbedza muselwa, mufumakadzi wa Ngwana.*

<sup>29</sup> Zwino ndi ṭoḑou dzhia ṭhoho, madekwana a ḡamusi, ya hezwo: *U Nangiwa Ha Muselwa*. Huno iyi ndi, arali mukomana wanga a no rekhoda fhano a tshi ḑo ralo, iyi ndi theiphi ine ni nga bvela phanda na i bvisa.

<sup>30</sup> Huno zwino, kha iyi, a zwi tou amba kokotolo uri ndi khou amba izwi kha itshi tshivhidzo tshi re hone, fhedzi idzi theiphi dzi ya u mona na shango. Dzi ṭalutshedzelwa, tsinitsini, oo, kha vhunzhi ha nyambo, na kha mashango a vuhedeni u mona na shango. Ri vha rumela dzitheiphi, nga fhedzi, kha

tshitshavha tsha tshivhidzo. Huno dzi a җalutshedzelwa. Huno nᄁa hoҗhe kha maҗaka a Afurika, na u ya India, na u mona na shango, dzi a ya idzi theiphi.

Zwino, u nanga Muselwa!

<sup>31</sup> Kha zwithu zwinzhi zwa vhutshilo ri җewa u nanga. Nᄁila ya vhutshilo, yone ine, ndi u nanga. Ri na pфanelo ya u ita nᄁila ya riҗe vhaҗe, u nanga nᄁila ya riҗe vhaҗe ine ra җoᄁa u tshila.

<sup>32</sup> Pfunzo ndi u nanga. Ri nga nanga uri kana ri khou yo funzea, kana uri a ri khou yo funzea. Uho ndi u nanga hune ra vha naho.

<sup>33</sup> Tsho lugaho na tsho khakheaho ndi u nanga. Munna muᄁwe na muᄁwe, musadzi muᄁwe na muᄁwe, mutukana na musidzana, vha tea u nanga uri kana vha khou yo lingedza u tshila nga nᄁila yo lugaho kana a vha nga tshili nga nᄁila yo lugaho. Ndi u nanga.

U nanga ndi tshithu tshihulwane.

<sup>34</sup> Vhuyo haᄁu ha U Ya Nga Hu Sa Fheli ndi u nanga. Huno khamusi, madekwana a җamusi, vhaᄁwe vha vhoiwi ni ᄁo na—nanga, uri ndi ngafhi hune na ᄁo fhedza Vhutshilo-tshoҗhe, iyi tshumelo i sa athu fhela madekwana a җamusi. Hu ᄁo vha na tshifhinga tshithihi, itsho, arali no landula Mudzimu zwifhinga zwinzhi, hu ᄁo vha na tshifhinga tshithihi tshine na ᄁo Mu landula tshifhinga tsha u fhedzisela. Hu na mutalo vhukati ha khathutshelo na khaҗhulo. Huno ndi tshithu tshi re khombo kha munna kana musadzi, mutukana kana musidzana, u pfuka uyo mutalo, ngauri a hu na u vhuya musi ni tshi pfuka itsho tshifhinga tsha u fhedza. Ngauralo, madekwana a җamusi, a nga ᄁi vha tshifhinga tshine vhanzhi vha ᄁo dzhia tsheo yavho—yavho, hune vha ᄁo fhedza Vhutshilo-tshoҗhe vhu sa gumi.

<sup>35</sup> Hu na huᄁwe u nanga hune ra vha naho vhutshiloni, uho ndi, җhama ya vhutshilo. Muҗhanga kana musadzi muswa, a tshi bvela nᄁa kha vhutshilo, o—o җewa pфanelo ya u nanga. Muҗhanga u a nanga. Musadzi muswa u na pфanelo ya u җanganedza kana u zwi landula. Fhedzi hu kha ᄁi vha u nanga, matungoni oҗhe. Munna na musadzi vhuvhili havho, vha na pфanelo ya u nanga.

Nahone, inwi ni na u nanga, sa Mukriste.

<sup>36</sup> Inwi ni na u nanga tshivhidzo, fhano kha җa Amerika, u swika zwino, hune ni nga ya hone. Iyo ndi pфanelo ya inwi muҗe ya Amerika, u nanga tshivhidzo tshiᄁwe na tshiᄁwe-vho tshine na җoᄁa u vha watsho. Uho ndi u nanga. Inwi a ni tei u ya kha tshiᄁwe tshazwo-vho, arali ni sa җoᄁi. Fhedzi arali ni tshi җoᄁa u tshintsha u bva kha Mumethodisi u ya kha Mubaphuthisi, kana Mukaҗolika u ya kha Muporotestanti, kana zwiᄁwe-vho, a hu na muthu ane a nga ni vhudza kana a ni ita uri ni ᄁe kha tshiᄁwe tshivhidzo-vho. Iyo ndi yashu—iyo ndi yashu mbofholowo. Izwo

ndi zwine demokirasi yashu ya vha zwone. Munna muñwe na muñwe a nga ñinangela. Mbofholowo ya vhurereli, huno iyo ndi tshi—tshithu tshihulwane. Mudzimu ri thuse u i vhulunga zwezwo ri tshi kona.

<sup>37</sup> Inwi-vho ni na u nanga. Uri kana . . . Musi ni tshi nanga itshi tshivhidzo, ni nga nanga uri kana inwi, tshivhidzoni itshi, uri kana ni ðo nanga tshivhidzo tshi no ðo ni endedza kha vhuyo hañu ha U Ya Nga Hu Sa Fheli. Ni nga nanga tshivhidzo tshine tsha vha na ndaela inwe, ine ni nga ði kona u elekanya uri iyo ndaela ndi yone ine na i ðoða. Kana, tshinwe tshivhidzo tshi na ndaela yatsho.

<sup>38</sup> Huno zwenezwo hu na Ipfi la Mudzimu, line na vha na u li nanga. Ni tea u nanga.

Hu na mulayo u songo ñwaliwaho vhukati hashu, wa u nanga.

<sup>39</sup> Ndi tenda uri ho vha hu Eliya, nga tshinwe tshifhinga, ñtha kha Thavha ya Karamele, nga murahu ha makhaulatshele, nga awara khulwane ya khakhathi ine ra ðoðou ða khayo zwa zwino. Thanwe, khamusi zwi nga ði ralo kha inwi kana ñpe, madekwana a ñamusi, uri ri a nanga, vhunga tshenzhemo ya Thavha ya Karamele. Zwi khagala, ndi elekanya uri hu khou bvela phanda, lifhasini lothe, zwino. Fhedzi hu si kale hu ðo vha na tshifhinga tshine na ðo tea u nanga.

<sup>40</sup> Huno vho inwi vhanna fhano, vha zwivhidzo zwanu zwa dinomineisheni, itonu tenda hezwi, uri awara i heneho kha inwi, musi ni tshi khou yo nanga. Ni khou yo dzhena ngomu ha Khoro ya Lifhasi, kana a ni tsha ðo vha dinomineisheni. Ni khou yo tea u ita hezwo, huno uho u nanga hu khou ða hu si kale.

<sup>41</sup> Huno ndi tshithu tshi re khombo u lindela u swika iyo awara ya u fhedzisela, na yone-vho, ngauri ni nga ði dzhia tshinwe tshithu tshine na kathihi na sa ðo kona u ðibvisa khatsho. Inwi ni a ðivha, hu na tshifhinga tshine ni nga tsivhudziwa, zwenezwo, arali ni tshi pfuka uyo mutaladzi wa tsivhudzo, zwenezwo no no ði swaiwa siani ilo linwe, ni na pfungavhune.

<sup>42</sup> Elelwani, musi ñwaha wa mihuvho u tshi ða, huno tshi—tshifhe o namela na porompita yawe i tshi khou lila, uri phuli inwe na inwe i nga kona u vhofohololwa. Fhedzi arali o hana u ñanganedza mbofholowo yawe, zwenezwo o ðo tea u dzhiwa a iswa thembeleni, kha thanda, huno murumbulo wa mu phula ñevhe, huno zwenezwo a shumela mune wawe tshifhinga tshothe. Wo vhewa kha ñevhe yawe sa tshifanyiso, tsha u pfa. “Lutendo lu ða nga u pfa.” O pfa iyo porompita, fhedzi ho ngo ðoða u i thetsheslesa.

<sup>43</sup> Huno zwifhinga zwinzhi, vhanna na vhasadzi vha pfa Ngoho ya Mudzimu, huno vha I vhona i tshi khwañisedzwa na u sumbedzwa, Ngoho, fhedzi naho zwo ralo a vha ðoði u I pfa. Hu na tshinwe tshiitisi. Hu na huñwe u nanga hune vha vha

naho, u fhira u livha Ngoho na dzimbuno, ngauralo-ha nḁevhe dzavho dzi nga valiwa kha Mafhungo-maḁifha. Vha nga si tsha A pfa hafhu. Ngeletshedzo yanga kha inwi, musi Mudzimu a tshi amba na mbilu yaḁu, inwi ni ite nga tshenetsho tshifhinga.

<sup>44</sup> Eliya o vha ḁea u nanga, he vha tea: “Nangani ḁuvhani iji uyo ane na ḁo mu shumela. Arali Mudzimu e Mudzimu, Mu shumeleni. Fhedzi arali Baali e Mudzimu, mu shumeleni.”

<sup>45</sup> Zwino, vhunga ri tshi vhona uri zwoḁhe zwithu zwa mvelo ndi tshifanyiso tsha zwithu zwa muya, vhunga ro fhira khazwo kha ngudo yashu matsheloni ano, sa ḁuvha na mvelo yaḁo. Iyo yo vha i Bivhili yanga ya u thoma. Ndi sa athu vhuya nda vhala siaḁari ngomu Bivhilini, ndo ḁivha Mudzimu. Ngauri, Bivhili yo ḁwalwa huḁwe na huḁwe kha mvelo, huno i tou tendelana na Ipfi ḁa Mudzimu: ḁila ya lufu, tswiḁo, mvuwo ya mvelo; na ḁuvha ḁi tshi ḁavha, ḁi tshi buḁa, ḁi tshi kovhela, ḁi tshi fa, ḁi tshi ḁavha hafhu. Hu na zwithu zwinzhi nga maanḁa zwe ra vha ri tshi nga zwi fanyisa, Mudzimu kha mvelo, zwine ra tea u zwi tinya, zwa uyu Mulaedza.

<sup>46</sup> Zwino, arali zwa muya, kana, zwa mvelo zwi tshifanyiso tsha zwa muya, zwenezwo, u nangiwa ha muselwa, kha zwa mvelo, ndi tshifanyiso tsha u nanga Muselwa, Muselwa, kha zwa muya.

<sup>47</sup> Zwino, ndi tshithu tshi shavhisaho musi ri tshi ya u nanga mufumakadzi, munna, ngauri miano hafha ndi u swika lufuni ri tshi fhambana. Iyo ndi ḁila ine ra tea u i vhlungu. Huno ni ita uyo muano phanḁa ha Mudzimu, uri lufu fhedzi lu ḁo ni fhandekanya. Huno ndi elekanya uri ri tea. . . Munna e kha ḁhalukanyo yo lugaho yawe, a no khou puḁana vhumatshelo, u tea u nanga uyo mufumakadzi nga ḁogomelo nga maanḁa. Ni ḁogomele zwine na khou ita. Huno musadzi a tshi khou nanga munna, kana a tshi ḁanganedza u nanga ha munna, u tea u vha na ḁogomelo zwa vhukuma zwine a khou ita, nahone nga maanḁamaanḁa maḁuvhani aya. Munna u tea u elekanya nahone a rabela a sa athu nanga mufumakadzi.

<sup>48</sup> Ndi elekanya, ḁamusi, uri mini-ha ri na milandu ya ḁhalano minzhi nga maanḁa zwino, lune ri ranga phanḁa shango kha ḁa Amerika, kha milandu ya ḁhalano. Ri ranga phanḁa shango ḁoḁhe. Hu na ḁhalano dzo engedzeaho fhano u fhira huḁwe-vho, ulu lushaka, huno lu tea u vha, na u elekanyiwa uri, ndi lushaka lwa Tshikriste. Ndi u nyadzea-ḁe, khothe dzashu dza ḁhalano nandi! Ndi elekanya, tshiitisi tshazwo, ndi ngauri vhanna vho ḁutshela kule na Mudzimu, huno vhasadzi vho ḁutshela kule na Mudzimu.

<sup>49</sup> Huno ri wana, zwauri, arali munna o rabela na musadzi o rabela nga ha ayo mafhungo; hu si u tou sedza sete yo nakaho ya maḁo, kana mahaḁa mahulu o khwaḁhaho, kana zwi no nga zwenezwo, kana maḁwe maḁipfele a shango; fhedzi a tshi ḁo thoma a sedza kha Mudzimu, huno a ri, “Mudzimu, naa iyi ndi puḁane Yau?”



<sup>50</sup> Ndi elekanya, namusi, hu na u fhura hunzhi, u tou fana na tshikoloni. Musi—musi vhana vha tshi da, nga matsheloni, vhunzhi ha vhana vhuponi, idzo—idzo khonani dzanga, dzi do da henefho huno dza ri, “Mukomana Branham, naa ni do ri rabelela? Ri na mu—mulingo namusi. Ndo—ndo shuma vhusiku hothe, huno a thi vhonali ndi tshi nga kona—kona u dzudzanya. Nthabeleleni.” Ndi elekanya uri nwana muwe na muwe-vho wa tshikolo, arali ni tshi do ralo, arali. . . Huno vhabele tafulani nga matsheloni: inwi ni nga ri, “Mma, John u na mulingo namusi. Kha ri mu rabelele zwino.” Ndi elekanya uri zwo vha zwi tshi do kunda zwothe zwe na vha ni tshi nga vhuya na zwi ita nga inwe ndila-vho, kana u sedza kha bammbiri la muwe muthu-vho huno ni tshi khou fhurela. Ndi elekanya uri arali inwi ni tshi nga tou bva huno na rabela nga ayo mafhungo.

<sup>51</sup> Arali ro vha ri tshi nga guda zwine ra khou ita musi ri tshi khou yo mala, musi ri tshi nanga mufumakadzi washu, munna washu, arali ro vha ri tshi do zwi guda! Munna u tea u rabela o difunga, ngauri a nga tshinyadza vhutshilo hawe hothe. Elelwani, muano ndi “u swika lufuni ri tshi fhambana,” huno a nga tshinyadza vhutshilo hawe nga u nanga nga ndila yo khakheaho. Fhedzi arali a tshi zwi divha uri, u khou nanga nga ndila yo khakheaho huno u khou mala musadzi a songo teaho u vha mufumakadzi wawe, huno a zwi ita naho zwo ralo, zwenezwo ndi mulandu wawe. Arali musadzi a dzhia munna huno a tshi zwi divha uri ho ngo tea u vha munna kha inwi, zwenezwo uyo ndi mulandu wa inwi mupe, nga murahu ha u divha tsho lugaho na tsho khakheaho. Ngauralo, ni songo zwi ita u swika ni tshi rabela nga hothe.

<sup>52</sup> Zwenezwo zwithihi zwi a fana na kha u nanga tshivhidzo. Zwino, ni fanela u rabela nga ha tshivhidzo tshine na vha na vhuṭama khatsho. Elelwani, zwivhidzo zwi hwala muya.

<sup>53</sup> Zwino, a thi toḍi u vha a sasaladzaho. Fhedzi ndi a limuha uri ndi munna o aluwaho, huno ndi tea u tuwa fhano, nga linwe la aya maḍuvha. Huno ndi tea u fhindula nga Duvha la Khaṭhulo malugana na zwine nda amba madekwana a namusi kana nga tshinwe tshifhinga-vho. Huno nne, ngauralo-ha, ndi tea u difunga tshothe na u rovhedziwa ngangoho.

<sup>54</sup> Fhedzi, ni dzhena tshivhidzoni, huno arali ni tshi do sedza vhuḍifari ha itsho tshivhidzo, inwi itonu sedza mufunzi lwa tshifhinganyana, huno inwi kanzhi ni do wana uri tshivhidzo tshi difara vhunga mufunzi. Nga tshinwe tshifhinga, a thi divhi arali ri sa tou wanisana muya wa muwe vhudzuloni ha Muya Mukhethwa. Ni swika fhethu hune mufunzi a tenda kha dzitshanduko zwa vhukuma na u svela phanda, ni do wanulusa uri tshivhidzo tshi nga ndila yo raloho. Ndi do ni disa kha tshivhidzo tshine nda vhona mufunzi a tshi ima, a isa thoho yawe murahu na phanda. Inwi sedzani tshivhidzo, vha ita zwenezwo zwithihi. Inwi dzhiani mufunzi, u sokou mila

nga u җavhanya tshinwe na tshinwe, kanzhi tshivhidzo tshi җo ita zwenezwo zwithihi. Ngauralo, arali ndo vha ndi tshi khou nanga tshivhidzo, ndo vha ndi tshi җo nanga tshivhidzo tsha vhukumakuma, tsha ndeme, tsha Mafhungo-madifha O Dalaho, tsha Bivhili, arali ndo vha ndi tshi khou nanga tshinwe tsha u vhea muҗa wanga ngomu hatsho. Nangani. Nda sedza. . .

<sup>55</sup> Vhatukana, linwe җuvha, murwa wa Mukomana Shakarian na mukwasha wawe, vho nanzhia ngeno nҗha u rabelela muthu muswa, muimbi, mutukana a re ngamula. A tshi kha җi bva u vhuya. . . Fred Barker, ilo lo vha li dzina lawe, a tshi kha җi bva u vhuya lwendoni. Huno vha mmbidza, uri, “Fred o vha a tshi khou fa.” Huno zwenezwo, ndi sa athu dzhena nduni, muinwe mulaedza wa җa, “A nga җi vha o fa zwa zwino.” Huno a ri o vha e na u—u bva malofha dzitsingani vhuluvhini, huno o vha o oma miraҗo, huno—huno o vha a tshi khou fa, huno mufumakadzi wawe o җoҗa nne ndi tshi mu rabelela.

<sup>56</sup> Huno nda elekana, “Oo, arali nda lingedza u fhufha, u җo vha o no fa ndi sa athu swika henengei, nahone khamusi zwino o fa.” Ngauralo, nda founa nga u җavhanya huno nda wana mufumakadzi muҗuku kha luҗingo. Huno—huno ra ita uri luҗingo lu vhe na vhuҗamani, na kha nҗevhe ya Fred. O kundelwa u mila. Vho vha vha tshi khou mu nea u mila ha u edza. Huno musi ro mu rabelela, a amba, a sumbedzela, a hu bvisa mukuloni wawe. O kona u mila. Madokotela ho ngo zwi tenda. Vho hu bvisa, huno a kona u mila. O vha o dzula, linwe җuvha.

Tshivhidzo; u nanga tshivhidzo.

<sup>57</sup> Mbidzo ya luҗingo lu kha җi bva u dzhena, tshifhinganyana tsho fhiraho. Matsheloni ano, muraҗo wa tshivhidzo tshanga, ane a vha musadzi wa Baphuthisi zwa vhukuma a bvaho Louisville, o fa nga matshelonitsheloni ano. Huno tshivhidzo tshanga ngei hayani, tshigwada vhukuma tsha vhanna vho җinekedzaho, vha kuvhangana fhethu huthihi huno vha tsela fhasi, musi muvhulungi a sa athu mu җodza mushonga, a ima tsini nae, a rabela u swika vhutshilo vhu tshi vhu yelela khae. Huno u khou tshila, madekwana a namusi. Vhahulwane vha tshivhidzo tshanga, mulandu, vho funziwa u tenda uri zwithu zwoҗhe zwi a konadzea, ni tshi җa ha Mudzimu nga u fulufhedzea.

Ngauralo, ni fanela u nanga zwavhuҗi.

<sup>58</sup> Hafhu, lushaka lwa musadzi ane munna a җo nanga, lu җo vhonisa lutamo lwawe na mvumbo yawe. Arali munna a tshi nanga musadzi ane a sa vhe ene, zwi vhonisa mvumbo yawe. Huno tshine a җihungelela khatsho, tshi sumbedza ngangoho zwine zwa vha khae. Musadzi u vhonisa zwine zwa vha kha munna musi a tshi mu nanga uri a vhe mufumakadzi wawe. Zwi sumbedza zwi re fhasi ngomu hawe. A hu londwi zwine a amba zwone nna, sedzani tshe a mala.

59 Ndi ya ofisini ya munna, huno u ri ndi ene Mukriste; zwifanyiso zwa vhasadzi vha kungaho zwo mona hothe kha mbondo, uyo muzika wa boogie-woogie u no khou bvela phanda. A thi londi zwine a amba. A thi tendi vhuṭanzi hawe, ngauri muya wawe u khou ḡikanzwa nga zwithu zwa shango. Mini, kha ri ri, arali a tshi ḡo mala musidzana a no imba, kana mini arali a tshi ḡo mala khosikadzi ya vhudzekani, kana fhedzi ricketta wa lunako, wa musalauno? Zwi a vhonisa. Zwi sumbedza zwine a vha nazwo ṭhalukanyoni yawe, zwa zwine haya hawe ha matshelo ha khou yo vha zwone, ngauri o mu dzhiela u alusa vhana vhawe ngae. Huno tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha tshone, iyo ndi ṅdila ine a ḡo alusa avho vhana. Ngauralo, zwi vhonisa zwine zwa vha kha munna. Munna a no dzhia musadzi o raloho, u sumbedza fhedzi zwine a elekanya nga ha vhumatshelo.

60 Naa ni nga humbulela Mukriste a tshi ita tshithu tsho raloho? Hai, muṅe wanga. Ndo kundelwa. Mukriste wa ngoho a nga si ṭode khosikadzi dza lunako dzo raloho, na vhasidzana vha no imba, na khosikadzi dza vhudzekani. U ḡo ṭoda mvumbo ya Tshikriste.

61 Zwino, inwi ni nga si vhe na zwithu zwothe. Hu nga ḡi vha na musidzana muthihi wa lunako zwa vhukuma. Huno muṅwe musidzana, khamusi ndi ene. . . tshiimo tshawe tshi vhonala tshi khwine kha itshi tshiṅwe. Huno ni nga ḡi tea u litsha muṅwe u itela muṅwe, fhedzi, arali a si tshiimo tsha mufumakadzi, tsha musadzi. Huno, ene. . . A thi londi uri kana ndi wa lunako kana hai. Ndi khwine ni tshi sedza mvumbo yawe, kana ndi wa lunako kana a si wa lunako.

62 Zwino, ngauri, zwo tea, arali Mukriste a tshi ḡo nanga mufumakadzi, u tea u nanga musadzi wa vhukumakuma, o bebwaho hafhu, hu sa londwi uri u vhonala a tshi nga mini. Ndi zwine a vha zwone, zwine zwa mu ita. Huno zwenezwo, hafhu, izwo zwi vhonisa mvumbo ya ene muṅe ya u ofha Mudzimu, nahone zwi vhonisa zwine zwa vha ṭhalukanyoni yawe na zwine zwa ḡo vha zwone matshelo, ngauri muṭa wawe u ḡo aluswa nga musadzi o raloho, u itela puḷane dza matshelo dza muṭa wawe.

63 Arali a mala muṅwe wa avha rickettas vhaṭuku vha musalauno, khosikadzi dza vhudzekani, naa a nga lavhelelani? Naa ndi lushaka-ḡe lwa haya lune munna a nga lavhelela u vha nalwo? Arali a mala musidzana ane a sa vhe na mikhwa yavhuḡi yo eḡanaho nga hae ya u dzula hayani huno a londa ṅṅu, huno a ṭoda u shuma ṅṅa ofisini ya muṅwe muthu, naa u ḡo vha lushaka-ḡe lwa mufaramuṭa? Ni ḡo vha na vha-linda-vhushie na tshiṅwe na tshiṅwe-vho. Ndi ngoho.

64 Zwino, ṅṅe a thi tou vha nga maanda wa uyu muthetshelo wa musalauno lini, wa vhasadzi vha tshi shuma. Musi ndi tshi vhona avha vhasadzi vho ambara idzi yunifomo, vho namela vha tshi mona muḡini uyu, nga dzithuthuthu, vhunga tshipholisa, zwi a shonisa kha muḡi muṅwe na muṅwe-vho une

wa ҫo tendela musadzi u ita hezwo. Ni a vhona? Ni a vhona? Vhunga vhanna vhanzhi vhane vha sa vhe na mushumo, zwi sumbedza kuelekanyeke kwa musalauno kwa muҫi washu. Zwi sumba u tsa. Riҫe a ri tei u vha na avho vhasadzi ngei nnda nga u ralo. A vha na mushumo ngei nnda nga u ralo.

65 Musi Mudzimu a tshi nea munna mufumakadzi, O mu nea tshithu tsha khwinesa tshe A kona u mu nea tshone, nga nnda ha tshidzo. Fhedzi musi muwe a tshi swika hune a lingedza u dzhia fhethu ha munna, zwenezwo u ҫoҫou nga tshithu tsho vhfhesaho tshe a kona u tshi fara. Zwino, izwo ndi zwone. Ni a vhona?

Zwino ri kona u vhona kushumisele kwa muya.

66 Ndi—ndi a zwi ҫivha uri zwo vhfifa, inwi ni elekanya uri zwo vhfifa, fhedzi ndi Ngoho. A ri londi uri zwo vhfifa hani, ri tea u livha mbuno. Izwo ndi zwine Bivhili ya funza. Ni a vhona?

67 Zwino, riҫe hafha ri vhona i khagala puane ya muya, ya kupuanele kwa Mudzimu kwa Haya Hawe ha matshelo e na Muselwa Wawe wa matshelo, i tshi bvela khagala zwino.

68 Arali munna a tshi mala khosikadzi ya vhudzekani, ni a vhona tshine a khou ҫoҫa tsha matshelo. Arali munna a tshi mala musadzi ane a sa ҫo dzula hayani, ni a vhona tshine a khou ҫoҫa matshelo. Huno nne nga tshiwe tshifhinga . . .

69 Izwi zwi pfala zwi tshi ofhisa. Ndi khou tou pfa ndi tshi ҫoҫou zwi amba. Huno nne—nne, kanzhi, arali ndi tshi pfa uri ndi ҫoҫou amba itsho tshithu, ndi tea u tshi amba. Huno kanzhi ndi lufuno lwa Mudzimu.

70 Ndo—ndo vha ndi tshi anzela u ҫuwa na rabulasi we nda vha ndi tshi shuma nae, u renga dzikholomo. Huno nda dzhiela nzhele uyo muthu o aluwaho tshifhinga tshoҫhe a tshi khou sedza henefho tshifhaуwoni tsha ҫholana a sa athu ya u ita. Zwenezwo a rembulusa ҫhoho yayo, huno a sedza murahu na phanda. Nda mu tevhela, nda mu sedza. Huno a i sedza nҫha na fhasi, arali yo vhonala yo luga tshoҫhe, tshiimo. Zwenezwo a rembuluwa huno a i sedza tshifhaуwoni, huno nga tshinwe tshifhinga o vha a tshi dzinginyisa ҫhoho yawe huno a ҫitshimbilela.

Nda ri, “Jeff, ndi ҫoҫou ni vhudzisa tshinwe tshithu.”

A ri, “Ambani, Bill.”

71 Huno nda ri, “Ndi ngani inwi tshifhinga tshoҫhe ni tshi sedza iyo thole tshifhaуwoni?” Nda ri, “I vhonala yo luga tshoҫhe, thole yavhuҫi—yavhuҫi i lemelaho.”

72 Ha pfi, “Ndi ҫoҫou ni vhudza, mutukana, ni na zwinzhi zwine na ҫo guda.” Huno ndo—ndo zwi limuha nga murahu ha musi o no mmbudza. Ha pfi, “A thi londi uri yo itwa hani. I nga ҫi vha ҫama ya kholomo, thwii u swika kha khwanda. Fhedzi arali i na uho u ruҫa maҫo ha vuhali tshifhaуwoni tshayo, ni songo i renga na kathihi.”

Ha pfi, “Ndi ngani zwo ralo, Jeff?”

<sup>73</sup> “Zwo ralo,” ha pfi, “tshithu tsha u thoma ndi,” ha pfi, “i nga si dzule afho.” Huno a ri, “Tshithu tshi tevhelaho ndi, na kathihi i nga si vhe mme kha namana yayo.” Huno ha pfi, “Vha i vhea ngomu tshitumbani zwino, tshi itisaho ndi uri yo nona. Ni a i vhofholola, i na uho u ruḁa maḁo ha vhuhali, i ḁo gidima lwa u isa lufuni.”

<sup>74</sup> Nda ri, “Inwi ni a ḁivha, ndo nga ndi a guda tshinwe tshithu. Ndi tenda uri izwo zwi kwama vhasadzi, na vhone-vho.” Ndi zwone. Ndi zwone.

<sup>75</sup> Uho u ruḁa maḁo, ha vhuhali, u sedza ha ricketta, ndi khwine ni tshi vha kule nayo, mutukana, izwo zwoḁhe zwithu zwa buḁuu nga nḁha ha maḁo ayo. Huno a tho ngo. . . Ndo vha ndi si nga ḁoḁi izwo. A thi tendi uri izwo zwo tea kha Mukriste. A thi londi uri thelevishini na bammbiri zwi amba zwingafhani uri ndi ya lunako. Ndi bono li vhonealaho li sa takadzi, lo vhfifaho le nda vhuva nda li vhone vhutshiloni hanga.

<sup>76</sup> Musi ndi tshi zwi vhone lwa u thoma izwo, fhano kha Khefi ya Clifton, nga manwe matsheloni, kha vhuragane. Ndo vhone vhanwe vha avho vhafumakadzi vhaswa vha tshi ḁa. Mukomana Arganbright u kha ḁi bva u dzhena, na nḁe. Huno o vha o no tsela ḁasi. Huno nda sedza, huno uyo musidzana a dzhena. Nda elekanya, “Zwo luga, a—a—a—a thi ḁivhi.” Na kathihi a thi athu i vhone. Yo vha i luḁwe lushaka. Oo, yo vhonala i tshi nga yo vha i na tshilonda, ni a ḁivha, i tshi nga i vhonala i tshi seisa. A thi khou amba izwo u vha a seisaho. Ndi—ndi khou zwi amba. Ni a ḁivha, ndo no vhone mapele. Ndi mufunziruḁwa. Ndo no vhone tshaka dzoḁhe dza zwiitea, ni a vhone, zwa nḁila ine malwadze a vha ngayo. Huno ndo vha ndi tshi khou ḁo tshimbila nda ya kha mufumakadzi muswa huno nda mu vhudza, “Ndi—ndi—ndi nḁe mushumeli. Ndi—ndi rabelela vhalwadze. Naa—naa ni ḁo takalela nḁe ndi tshi ni rabelela?” Huno na kathihi a thi athu vhone tshinwe tshithu tshi no nga hetsho. Huno zwenezwo, hafha hu ḁa vhavhili kana vhararu vho engedzeaho, ngomu. Nda nga ndi a humela murahu nga itsho tshifhinga huno nda lindela.

<sup>77</sup> Huno Mukomana Arganbright a ḁa, ngauralo nda ri, “Mukomana Arganbright?” A nga ḁi vha e fhano. Nda ri, “Naa thaidzo ndi mini kha uyo musadzi?” Ni a vhona?

Huno a ri, “Iyo, iyo ndi pennde.”

<sup>78</sup> Nda ri, “Zwo luga, nḁenḁe, nḁenḁe!” Ni a vhone? Ndo elekanya uri vha tea u vha nae nḁuni ya zwitambudzi huḁwe fhethu, ni a ḁivha, u zwi thivhela u bvelela tshoḁhe kha vhanwe vhasadzi.

<sup>79</sup> Fhedzi, ni a ḁivha, ni tea u puḁana, u sedza, u rabela, musi ni tshi khou nanga. Ngauri, ri a vhone, nga ili, Ipfi la

pfulufhedziso. Ene, muselwa ane munna a ҫo mu nanga, u khou yo vhonisa mvumbo yawe. U khou vhonisa zwine zwa vha khae.

<sup>80</sup> Zwino, naa ni nga humbulela munna, o ҫalaho Muya Mukhethwa, a tshi dzhia tshinwe tshithu tshi no nga tshenetsho uri tshi vhe mufumakadzi? [Tshivhidzo tshi ri, “Hai.”—Mudz.] A—a—a thi tou zwi vhona, mukomana. Zwino, khamusi nҫe ndi tou vha ҫishandukwa ҫo aluwaho. Fhedzi, ni a ҫivha, a—a thi tou kona u pfesesa hezwo, ni a vhona, dzhielani nzhele, ngauri zwi khou yo vhonisa zwine zwa vha khae. U khou yo mu thusa u ita haya hawe ha matshelo.

<sup>81</sup> Zwino, zwenezwo, musi ri tshi tshintsha murahu zwino lwa tshifhinganyana, u ya siani ҫa muya. Huno musi ni tshi vhona tshivhidzo tshi re shangoni, tshi tshi ҫifara sa shango, tshi tshi khou lavhelela shangoni, tshi na mukovhe shangoni, tshi tshi dzhia Milayo ya Mudzimu vhunga Ho ngo vhuya a I n̄wala, zwenezwo inwi—inwi ni nga tou humbulela uri Kristo ha khou yo dzhia Muselwa o raloho. Naa ni nga humbulela ni tshi dzhia tshivhidzo tsha musalauno n̄amusu sa Muselwa? Hu si Murena wanga. A thi...A tho ngo kona tshoҫhe u vhona hezwo. Hai. Elelwani, zwino, munna na mufumakadzi wawe ndi vthathihi. Naa inwi ni nga vha muraҫo wa muthu o raloho? Arali ni tshi ҫo ralo, zwa vhukuma zwi ҫo nga u shonisa lutendo lwanga kha inwi.

<sup>82</sup> Huno, zwenezwo, zwi hani nga ha Mudzimu a tshi ҫiita muraҫo wa tshinwe tshithu tshi no nga hetsho, murengisamuvhili wa dinomineisheni wa misi? Ni elekanya uri A nga zwi ita, “Vha na tshifanyiso tsha u ofha Mudzimu fhedzi maanda aho vha tshi a landula”? A nga si zwi ite na kathihi. U fanela u vha na mvumbo Yawe khae. Tshivhidzo tsha vhukuma, tsho bebwaho hafhu nga ngoho tshi fanela u vha na mvu—mvumbo ye ya vha i kha Kristo, ngauri munna na mufumakadzi ndi vthathihi. Huno arali Yesu o ita fhedzi izwo zwe zwa takadza Mudzimu, a vhulunga Ipfi ҫawe huno a vhonadza Ipfi ҫawe, Muselwa Wawe u ҫo tea u vha wa lushaka lwonolwo luthihi lwa mvumbo. O kundelwa, hu si nga in̄we n̄dila, u vha dinomineisheni. Ngauri, zwenezwo, a hu londwi uri ni ҫoҫou amba zwingafhani, “hai,” u langwa nga bodo hūnwe fhethu, i no mu vhudza zwine a tea u ita na zwine a nga si kone u ita, huno, zwifhinga zwinzhi, maela dza milioni n̄ᄁa ha Ipfi ҫa ngoho.

<sup>83</sup> Zwo vvhifha lwo kalulaho ro vhuya ra ҫuwa kha Murangaphanda wa vhukuma we Mudzimu a ri siela ene wa u ranga phanda Tshivhidzo. Ho ngo rumela vhotshifhe vha shango na kathihi. Ho ngo rumela vhabishopo na kathihi, vkhakhadinaҫa, vhotshifhe, mipapa. O ruma Muya Mukhethwa u itela Tshivhidzo, u ranga phanda Tshivhidzo. “Musi Wone Muya Mukhethwa wo ҫa, U ҫo ni ranga phanda kha Ngoho

yothe, wa dzumbulula izwi zwithu kha inwi, zwe Nda ni vhudza, wa ni humbudza zwone, nahone u do ni sumbedza zwithu zwi no khou da.” Muya Mukhethwa wo vha u wa u ita hezwo. Zwino, tshivhidzo tsha musalauno tshi a u vhenga Hoyo. A vha U takaleli, ngauralo tshi nga vha hani Muselwa wa Kristo? Vhathu vha namusi vha khou nanga dinomineisheni ya musalauno. Zwine ya ita zwone, i vhonisa fhedzi pfeseso i tungufhadzaho yavho ya Iphi.

<sup>84</sup> A thi khou amba u vhaisa, fhedzi ndi amba u zwi litsha zwa tsa fhasi lwo edanaho u swika ni tshi zwi sedza.

<sup>85</sup> Ndo malisa zwivhili zwinzhi, fhedzi tshifhinga tshothe zwi nkhumbudza Kristo na Muselwa Wawe. Muñwe wa mitshato ye nda ita fhanu, nga tshiñwe tshifhinga tsho fhiraho, wo—wo vha u tshithu tshi takadzaho tshothe vhutshiloni nanga. Zwo vha miñwaha yo vhalaho yo fhiraho, musi ndo vha ndi tshi tou vha mushumeli muswa.

<sup>86</sup> Mukomana wanga o vha a tshi khou shuma kha—kha P.W.A. A thi divhi uri kana nnyi na nnyi u a vhuya a zwi elelwa izwo, u swika zwino, kana hai, nnyi na nnyi o aluwaho sa nge. Huno iyo yo vha i pro—prodzheke ye muvhuso wa vha u nayo. Huno mukomana wanga o shuma ntha, hu no todou ita maela dza furaru. Vho vha vha tshi khou gwa mañwe maisha, prodzheke ya mbavhalelo.

<sup>87</sup> Huno ho vha hu na mutukana we a vha a tshi shuma ngei ntha, na ene, a bvaho Indianapolis, hu no todou vha, oo, hu no todou vha maela dza dana nga ntha ha Jeffersonville hune nda—nda dzula, kana he nda vha ndi tshi dzula. Huno ho vha hu na. . . A ri kha mukomana wanga, liñwe divha, a ri, “Doc,” a ri, “Ndi—ndi toda. . . Nge ndi khou yo mala, arali ndo vha ndi tshi tou vha na tshelede yo edanaho u badela mureri.” A ri, “Ndi—ndi na tshelede yo edanaho u wana laisentsi yanga, fhedzi,” ha pfi, “a thi na tshelede yo edanaho u badela mureri.”

<sup>88</sup> Doc a ri, “Zwo luga, mukomana wanga ndi mureri, huno—huno a—nga di ni malisa.” A ri, “Na kathihi ha badelisi vhathu kha zwithu zwi no nga hezwo.”

A ri, “Naa ni do mu vhudzisa arali a tshi do mmalisa?”

<sup>89</sup> Zwo ralo, uvho vhusiku mukomana wanga a mmbudzisa. Nda ri, “Arali a sa athu malwa na kathihi, muñwe na muñwe wavho, huno vha. . . tshiñwe na tshiñwe tsho luga.” A ri, “Zwo luga, iina, ndi do mu vhudzisa.” Huno nda ri, “Arali zwi zwone, mu vhudzeni, uri a de ngeno.”

<sup>90</sup> Ngauralo, musi Mugivhela u tshi da huno mutukana a tsela fhasi. Tsho vha tshithu tshihulwane kha nge, u sedza tshifhinga tshothe murahu kha izwi. Ndo vha ndi tshi. . . Masiari a mvula, na modoro wa Chevrolet wa kale, mbone khulwane dzo tandedzwa dara ya u vhofha, wo reilwaho, nnda nga phanda. Lwa tshifhinganyana nga murahu ha musi

ndo xeledwa nga mufumakadzi wanga, huno ndo vha ndi tshi badelela, phera tshukhu mbili. Huno—huno Doc o vha e henengei ntha na nne, ro vha lindela.

<sup>91</sup> Huno—huno mutukana a bva moḍoroni, huno zwa vhukuma o vha a sa vhoneali vhunga muhwe, kha nne, kana a tshi ḍo ralo kha nnyi na nnyi, ndi a humbulela. Iina. Ndo kona tshi re fhedzi. . . u renga phere ya zwienda yavhudisa, nga ḍolara na hafu. Huno o vha o ambara phere, a tshaisiwa. Huno marukhu awe o vha o tharamuwa zwa vhukuma. Huno o vha e na inwe ya idzi badzhi dza kale dza mukumba wa pfuko. A thi humbuleli uri vhañwe vha vhoñwi vhatu vho aluwaho ni ḍo elelwa. Yo vha i tshi vhoneala unga yo gidima kha mutshini wa u tanzwa hu si na u i tshikisa, huno yo vha i na miḍodzi, yo vhoxwa ntha nga *iyi* ndila, huno khona i ntha.

<sup>92</sup> Huno mu—mufumakadzi mutuku a bva nga thungo, e na rokho tshukhu, oo, inwe ya idzo tshukhu dzi vhonealaho dzi na masikotshi.

<sup>93</sup> A thi ḍivhi. Ndo ita khakho ndi tshi vhidza ulwo lushaka lwa ndaka, nga tshiñwe tshifhinga. Gingham, ndi tenda uri i vhidzwa zwezwo. Huno ngauralo yo vha i. . . [Tshivhidzo tshi a sea—Mudz.] Ndo zwi amba nga ndila yo khakheaho hafu. Ndi—ndi zwi ita tshifhinga tshoṭhe. Huno nda ri. . .

<sup>94</sup> A bva moḍoroni, huno vha gonya zwiṭepisi. Huno—huno musi vho dzhena, tshithu tshiṭuku tshi tungufhadzaho, ene. . . Ndi a humbulela, ene, zwi no ṭḍou ita zwoṭhe zwe a vha e nazwo ho vha hu tshikete. Nahone o vha a si na zwienda, tshoṭhe, zwe a ambara. O vha o haika u bva Indianapolis, fhasi. E na mavhudzi maṭuku a nembelelaho fhasi, murahu, nga lushaka lwa miluko milapfu, fhasi nga murahu hawe. O vhoneala e muswa nga maanda.

Huno nda ri khae, “Naa no aluwa lwo eḍanaho uri ni nga mala?”

<sup>95</sup> A ri, “Ee, muṇe wanga.” Huno a ri, “Ndi na thendelo yo ñwaliwaho yanga i bvaho ha khotsi na mme anga.” A ri, “Ndo ḍo tea u i sumbedza kha—kha khothe fhano, u wana laisentsi yanga.”

<sup>96</sup> Nda ri, “Zwo luga.” Nda ri, “Ndi ḍo takalela u amba na inwi zwiṭuku musi ri sa athu ita uyu mutshato.” Vha dzula fhasi. Mutukana a dzulela u sedza u mona na lufhera; a ṭḍa kugerele kwa mavhudzi zwa vhukuma nga maanda. Huno a dzulela u sedza u mona na lufhera. O vha a sa khou nthetshesela. Nda ri, “Murwa, ndi ṭḍa ni tshi thetshesela zwine nda khou amba.”

Ha pfi, “Ee, muṇe wanga.”

Huno nda ri, “Inwi ni a funa uyu musidzana?”

A ri, “Ee, muṇe wanga. Ndi a ralo.”



Nda ri, “Inwi ni a mu funa?”

“Ee, muṅe wanga. Ndi a ralo.”

97 Nda ri, “Zwino, naa ni na fhethu hune na ḍo mu isa hone nga murahu ha musi no no mala?”

Ha pfi, “Ee, muṅe wanga.”

98 Nda ri, “Zwo luga. Zwino,” nda ri, “ndi ṭoḍou ni vhudzisa tshinwe tshithu. Ndi a pfesesa, ni khou shuma hafha nṭha kha iyi P.W.A.”

Huno a ri, “Ee, muṅe wanga.” Idzo ndi doḷara dzi no ṭoḍou swika fumimbili nga vhege.

Nda ri, “Inwi ni elekanya uri ni nga mu tshelela?”

A ri, “Ndi ḍo ita zwoṭhe zwine ndi nga kona.”

99 Huno nda ri, “Zwo ralo, izwo zwo luga.” Huno nda ri, “Zwino, mini-ha arali a bva . . . Mini-ha arali a tshi xeledwa nga uyu mushumo, khaladzi? Naa ni khou yo itani, ni khou yo gidimela murahu nṭha hayani, kha mma, baba?”

A ri, “Hai, muṅe wanga. Nṅe ndi khou yo dzula nae.”

100 Huno nda ri, “Mini-ha, muṅe wanga, arali ni na vhana vhararu kana vhaṅa, hu si na tshithu tshine vha nga kanzwiwa ngatsho, huno inwi ni si na muṅwe mushumo-vho. Naa ni khou yo itani, u mu rumela kule?”

101 Ha pfi, “Hai, muṅe wanga. Ndi ḍo bvela phanḍa na u kakarika. Ri ḍo bvelela, nga inwe nḍila.”

102 Nda pfa ndi muṭuku. Huno nda zwi vhona uri zwa vhukuma o mu funa, nahone vho funana. Nda vha malisa.

103 Zwenezwo nda sa ḍivhe uri o mu isafhi. Maḍuvha a si gathi, nda vhudzisa murathu wanga, Doc, hune ha vha hone. A ri, “Tselani fhasi ngei New Albany,” muḍi muṭuku fhasi hashu.

104 Huno fhasi mulamboni, he nda vha na inwe thini ye ya vha i henefho, he nda ya ḍuvha linwe na linwe musi ndo—ndo vha ndi mulugisi. Ngauralo musi vhaṅwe vṭathu vhoṭhe, vhone vhoṭhe vha dzula u mona hoṭhe, vha amba miswaswo na zwithu, nda dzhena ṭhirakani huno nda gidimela fhasi mulamboni huno nda rabela nga itsho. . . ? . . . Huno nda vha Bivhili yanga, fhasi ha tshipiḍa tshihulu tsha thini he mishumo ya tsimbi ya kale ya vha i tshi anzela u vha hone. Ho vha hu na tshivhalonyana tsha goloi dza tshiporoni dza kale dzo dzulaho fhasi henefho.

105 Huno uyu muthu o ḍo tsela ngei fhasi huno a wana inwe ya idzo goloi dza tshiporoni huno a mu sahela vothi khayoy. Huno a dzhia gurannḍa na gunubu dza u nambatedza.

106 Naa ndi vhangana vha no ḍivha uri gunubu ya u nambatedza ndi mini? A hu na vṭathu vha Kentucky hafha, zwenezwo. Yone ndi, dzhiani tshipiḍa tsha khadibodo, ni ṭome phini ya u nambatedza ngomu hayo, tshinambatedzi tshiṭuku. Huno zwenezwo na tshi sukumedzela ngomu ha . . . Iyo ndi gunubu ya u nambatedza.

107 Ngauralo, vho dzi vhea hothe-hothe. Huno o do gonya henengei kha mishumo ya tsimbi huno a diwanela zwiñwe zwithu, huno a dzhia liga, la u da. Huno a wana mañwe mabogisi a kale, huno a vha na tafula. Huno nda elekanya, liñwe ñvha, “Ndi do ya henengei huno nda vhona uri vha vuwa hani.”

108 Hu tshi todou fhela miñwedzi ya rathi phanda ha hezwo, nda malisa ñwananyana wa E. V. Knight kha murwa wa E. T. Slider. E. V. Knight, muñwe wa vhanna vho pfumesaho vha re hone kha Mulambo wa Ohio, huno, oo, u tshimbidza mamaga mahulwane nga kha henefho, a tshi ita idzi nñdu dzo fhatwaho nga zwa limagani, na zwiñwe-vho. Huno—huno Slider, E. T. Slider, ndi khamphani ya mutavha na giravhulo, vhana vha mimilionere. Huno ndo vha malisa.

109 Huno nda humela murahu kha fhethu, nda didowedza zwone lwa vhege dzi no todou swika mbili, na u ya murahu kha vhupo vhuṭuku huno nda gwadama kha musiamelo. Huno tano la mathakheni lothe na tshiñwe na tshiñwe tshe nda vhuya nda fhira khatsho, kafukuṭuku, nda tea u fhira, u malisa itsho tshivhili! Huno musi vha tshi bva, mulandu, vho vha . . . Itshi tshiñwe tshivhili tshiṭuku tsha sokou ima henefho lufherani luṭuku lwa kale he ra vha ri na sofa liṭuku na mmbete wo petiwaho, fhedzi vhone rhothe vho maliswa nga vhuṭambo honoho vhuthihi.

110 Huno zwenezwo, liñwe ñvha, nda elekanya uri ndi do tsela fhasi huno nda dalela itshi tshivhili tsho pfumaho. Vho vha vha sa tei u shuma, vkhokhosi avho vho vha vhe mimilionere, vho vha fhatela haya hu takadzaho. Zwi khagala, uyu E. V. Knight, nṭha, hafha kha muvhundu, zwivalo zwa mahothi awe ndi mielo ya fumiṇa kha pfamo khulu yawe, ngauralo ni nga humbulela uri ndi lushaka-de lwa haya hune vha dzula khaho. Vho vha vha sa tei u shuma. Vho vha vhe na Cadillac i takadzaho ine vha newa yone ñwaha muñwe na muñwe. Huno fhedzi, vhana fhedzi, huno vho vha vhe na tshiñwe na tshiñwe tshe vha vha vha tshi tshi toda. Musi ndi tshi gonya nṭha liñwe ñvha . . .

111 Zwino, ndila ye nda dowelana navho ngayo, muñwe wa khonani dzavho o vha e khonani yanga yavhuḍi. Riṇe rothe ro nga u konana. Huno iyo ndi ndila ye nda dowelwa ngayo, musi vha tshi toda nṇe ndi tshi vha malisa.

112 Ngauralo nda ya nṭha u vha dalela. Nda bvela nṇa ha Ford yanga ya kale, nṇa, huno nda gonya zwiṭepisi. Huno—huno nda swika nṭha, hu tsini zwiṭuku lwo kalulaho, huno nda vha pfa. Huno zwa vhukuma vho vha vha tshi khou taṭa khani. Vha tshi khou itelana vivho. Vho vha vho ya dantsini. O vha e musidzana wa lunako nga maandā. Huno o vha a tshi nga muñwe wa idzi khosikadzi dza lunako. O dzhia pfufho nñzhi u mona henefho, huno a wina miñwe mimoredo na zwithu, nga u vha khosikadzi ya lunako. Huno nda vha

sedza, huno muñwe o vha o dzula khuḁani inwe huno muñwe kha inwe, vha tshi khou ṭaṭa khani nga ha muñwe mutukana we a tshina nae, kana muñwe musidzana, tshinwe tshithu.

113 Musi ndi tshi ḁa nṭha, vha fhufha nga u ṭavhanya vhukuma huno vha zhuvhulana u pfukekanya fhasi, huno zwandḁa zwavho—zwavho, zwo pfukekanya fhasi, vha ḁa vha tshi tshimbila u yela vothini. Ha pfi, “Mulandu, ri a vusa henefho, Mukomana Branham! Naa vha vuwa hani?”

Nda ri, “Zwo luga. Naa vhoiwi noṭhe ni vuwa hani?”

114 Huno, “Oo,” a ri, “ndi—ndi . . . Ro takala nga maandḁa. A ro ngo ralo, mufunwa?”

Huno a ri, “Ee, mufunwa.” Ni a vhona?

115 Zwino, ni a vhona, ni khou ambara tshinwe tshithu tshi si tsha vhukuma. Zwino, ni nga si kone u dudela nga mulilo wo penndwaho, vhunga zwiñwe zwa izwi zwivhidzo zwi tshi khou lingedza u pennda pentekoste, ya tshinwe tshithu tsho bvelelaho miñwaha ya tshigidi yo fhiraho kana miñwaha ya zwigidi zwivhili yo fhiraho. Inwi ni nga si dudele nga mulilo wo penndwaho. Pentekoste i tou vha ya vhukuma ṇamusi sa zwe ya vha i zwone tshifhingani itsho. Ni a vhona? Iina. Mulilo u kha ḁi wa. A si mulilo wo penndwaho. Ndi Mulilo wa vhukuma.

116 Ngauralo, vhone, henefho fhedzi vho vha vhe hone. Ni a vhona? Ndi—ndi nga si ṭoḁe u tshila nga u ralo.

117 “Oo,” nda elekanya, “ni a ḁivha, fhasi fhedzi seli ha luwa henefho na seli kha mulambo, henefho ndi he itshi tshinwe tshivhili tsha khunyeledza.” Nda elekanya, “Nga masiari a muñwe Mugivhela ndo ḁo nangavhedza henengei huno nda vhona uri vha vuwa hani.”

118 Ngauralo nṇe, ndi na mashika tshifhaṭuwoni, ndo ambara maovarolo a mashika, ndo ambara zwishumiswa zwanga. Nda elekanya, “Ndi ḁo nangavhedza khavho.” Nda nangavhedza vhunga ndo vha ndi tshi khou sedza zwiputeli zwi tshi fhandulwa nga lupenyo kana tshinwe tshithu, huno ndi tshi khou tshimbila tsini na ḁaraṭa ya luṭingo, khevehele dza muḁagasi dzi nga thungo ha mulambo. Huno ho vha hu na Chevrolet ya kale, yo dzula nḁḁa nga phandḁa. Nwaha u tshi ṭoḁou fhela ngavhuya, nga murahḁa ha musi ndo no vha malisa. Huno ho vha hu na lone—lone . . . Vothi lo vha lo vulea, huno nda kona u vha pfa vha tshi amba. Ngauralo izwi zwi pfala vhunga muhoi, fhedzi ndo sendela tsini lwo eḁanaho u swika ndi tshi kona u thetshelesa, nda vhona zwe vha vha vha tshi khou amba. Nda ima henefho. Huno ndi ṭoḁou ḁivha fhedzi, u itela nṇe muṇe.

119 Ndi ṭoḁou wanulusa huno nda vha na vhuṭanzi ha uri ndi a zwi ḁivha zwine nda khou amba nga hazwō. Iyo ndi nḁila ine nda ita malugana na Iphi la Mudzimu. Naa Ndi Ngoho, kana Lone a si Ngoho? Naa U ḁo vhulunga Iphi Lawe, kana

Ha vhulungi Ipfi Ҫawe? A sa vhulungi Ipfi Ҫawe, zwenezwo Ha Mudzimu. Ni a vhona? U vhulunga Ipfi Ҫawe, Ndi ene Mudzimu. Ni a vhona?

<sup>120</sup> Huno nгаuralo ndi тодоу vhona uri vho vha vha tshi vuwa hani. Huno nda nangavhedza nga thungo, nga ndila i leluwaho vhukuma. Nda mu pfa a tshi ri, “Oo, mufunwa, ndo vha ndi tshi тода u ni wanela yeneyo, nga maanda.”

<sup>121</sup> A ri, “Zwino, sedzani, mufunwa.” A ri, “Iyi rokho yo luga.” A ri, “Mulandu, iyi i tou vha yavhudi.” Ha pfi, “Ndi a i takalela iyo. Fhedzi ni a vhona. . .”

<sup>122</sup> Nda nangavhedza u mona hothe, u itela uri ndi kone u sedza nga kha mutwe, he vothi la khurumedzwa la vulea henefho kha goloi ya tshiporoni. Huno o vha e henefho, o dzula ngomu henefho, huno ene e kha marumbi awe; huno tshanda tshawe tsho kuvhatedza ene, huno ene tshanda tshawe tsho mu kuvhatedza. Huno o vha e na muwe wa iyi minadzi ya kale i nembelelaho, huno o phula buli lituku, a u pwanyeledzela fhasi, thodzini, huno a kokodzela nda tsheke yawe ya muholo, kha heho. O—o vha a tshi khou i adza nda kha tafula. Ha pfi, “*I re* nngafha ya gurosari. *I re* nngafha ya ndindakhombo. Huno *i re* nngafha kha modoro.” Huno vho kundelwa u tshila nga mbuelo yavho. A da u wanulusa, o vhona rokho thukhu ngei ntha kha fasiere, o vha a tshi khou i sedza lwa vhege mbili, i no dura dolara na tshinwe tshithu. O vha a tshi тода u i wana. Ha pfi, “Zwo ralo, mufunwa, no vha ni tshi до vhonala ni na lunako nga maanda ni khayo.” Huno a ri. . .

<sup>123</sup> A ri, “Fhedzi, mufunwa, ndi—ndi na rokho. A—a thi i тоди zwa vhukuma.” Ni a vhona? Huno iyo khosikadzi thukhu. . .

<sup>124</sup> Nda humela murahu, huno nda sedza ntha. Nda kona u vhona tshi—tshiuludza ntha ha iyo inwe ndu. Nda ima henefho huno nda sedza, miniti i si gathi. Nda elekanya, “Naa ndi nnyi munna o pfumaho?” Nda elekanya, “Arali, Bill Branham, arali ni tshi тодоу dzhia fhethu hufhio, naa ni nga ya ngafhi?” Hu nne, ndo vha ndi si nga dzhii itsho tshithu tsha lunako tshi re ntha ha muvhundu. Ndo vha ndi tshi до dzhia iyi mvumbo i re hafha fhasi, sa mulondahaya wa vhukuma, muwe muthu o mpfunaho huno a dzula na nne, muwe muthu o lingedzaho u ita haya; huno a sa khou ni dzhiela mali kha tshinwe na tshinwe, u itela zwiambaro zwa u tonga ngazwo; nahone muwe muthu we a vha e na inwi, tshipida tshanu.

<sup>125</sup> We tshifhinga tshothe a nnambatela, nga ndila ye uyo a vha e ngayo. Muwe o nanga musidzana o nakaho, uyo muwe o nanga mvumbo. Zwino, iyo ndi yone ndila fhedzi ye na kona u nanga. Tsha u thoma, тодани mvumbo huno, zwenezwo, arali ni tshi mu funa. Zwavhudi.

<sup>126</sup> Dzhielani nzhele, Adamu wa u thoma wa Mudzimu ho ngo vha na u nanga, u itela mufumakadzi wawe. Ho ngo vha na

u nanga. Mudzimu o tou mu itela ene, huno ho ngo swika he a mu nanga. Ngauralo ri wanulusa uri o mu pambusa kha Iphi la Mudzimu. Ho ngo swika he a tea u rabela nga ha ayo mafhungo. Ha—ha—ha fani na inwi na nne. Ho ngo vha na u nanga. Huno hafhu, nga u ita hezwo, o mu ranga phanda kha u mu bvisa kha vhuimo hawe ho teaho ha u vha murwa wa Mudzimu. Huno o zwi ita nga u mu sumbedza ndila ya u tshila ya musalauno wo engedzeaho, tshiñwe tshithu tshe zwa vhukuma vha vha vha songo tea u vha vho ita. Fhedzi mvumbo yawe yo sumbedza uri o vha a tshi khou khakha. Zwiṭuwedzi zwawe na dzindivho zwo vha zwo khakhea fhedzi. Huno a mu kwengweledza, nga u humbula hawe, uri tshedza tshiswa tsha musalauno tshe a tshi wana, tshe tsha vha tsho fhambana na Iphi la Mudzimu, tsho vha tshi ndila ya khwine ya u tshila.

127 Huno ndi vhangana vhasadzi namusi, na u fhambanyisa, vhanna, vhane vha nga kokodzela musadzi wavhuḍi kule na Mudzimu, kana vha kokodzela munna wavhuḍi kule na Mudzimu, nga u lingedza u mu vhudza, “Uvhu vhurereli, vhoiwi vhatukana vha Pentekoste! Uvho vhurereli,” vha ri, “oo, Uvho ndi ha tshikalekale. Ndi vhu sa takadziho ha kale. Ni songo vhu tenda Hovho.” Ndi khwine ni tshi rabela nga maanda ni sa athu mala uyo musidzana. A thi londi uri ndi wa lunako hani. Zwenezwo zwithihi kha munna.

128 O mu kwengweledza a mu bvisa kha lufuno lwa Mudzimu huno a mu vhangela u ita tshiñwe tshithu tshe a vha a songo tea u tshi ita, huno, ngatsho, zwa vhangana lufu kha lushaka lwoṭhe lwa vhatu. Izwo ndi ngazwo Bivhili i tshi mu dzivhisa u funza, kana u rera, kana u shumisa Iphi la Mudzimu, nga muñwe mukhwa-vho.

129 Ndi a divha, khaladzi, vhunzhi ha vhoiwi ni ri, “Murena o mmbidza uri ndi rere.”

130 Nne a thi khou yo hanedzana na inwi. Fhedzi nne ndi khou yo ni vhudza, Iphi li ri inwi ni songo zwi ita. “Ha nga do funza, kana a shumisa manwe maandalanga-vho, fhedzi u difhumulela.”

“Zwo luga,” inwi ni ri, “Murena o mmbudza uri ndi zwi ite.”

131 A thi timatimi izwo na zwiṭukuṭuku. Naa no pfa Mulaedza wanga nga uvho vhuñwe vhusiku nga ha Biliamu? Biliamu o wana tsheo ya u thoma, yo ṭalutshedzwaho zwavhuḍi ya Mudzimu, “U songo zwi ita.” Fhedzi a dzulela u ita vhutambetambe u mona hoṭhe u swika Mudzimu mafhedziseloni a tshi mu vhudza uri a yo zwi ita.

132 Mudzimu a nga di ni tendela u rera. A thi khou ri Ho ngo ralo. Fhedzi a si u ya nga Iphi la Lawe la vhubvo na puane. “Ngauri u tea u vha a thetshelesaho, sa mulayo na wone u tshi amba.” Ndi ngoho. Ngauralo-ha, ho ngo tea u zwi ita.

133 Zwino, dzhielani nzhele hafhu nḁila ine muselwa wa mvelo a fanyisa wa muya. Ipfi ḁi amba, zwauri, “O itelwa munna, huno a si munna o itelwaho ene.”

134 Zwino ndi khou yo amba, na uri ndi ngani, nga miniti i si gathi, nga ha Muselwa wa Kristo, fhedzi ndi khou lingedza u ni sumbedza zwa murahu zwazwo.

135 “Musadzi o itelwa munna, huno a si munna o itelwaho musadzi.” Itsho ndi tshone tsho itisaho, fhasi ha milayo ya kale, uri vhumalavhasadzivhanzhi vhu vhe mulayoni. Sedzani Dafita o dzula fhasi henefho e na vhafumakadzi vha maḁana maḁanu, huno Bivhili yo ri, “O vha e munna we mbilu ya Mudzimu ene muḁe ya mu takalela.” E na vhafumakadzi vha maḁana maḁanu, huno Salomo e na vha tshigidi, fhedzi a hu na na muthihi wa avho vhasadzi we a vha a tshi nga vha na muḁwe munna.

136 Inwi ni wane theiphi yanga nga ha *Mbingano Na ḁhalano*. Iyo, nḁha ha thavha ngei Tucson, fhano zwi si zwa kale, ndo vha ndi henengei nḁha ndi tshi khou rabela nga hazwo. Vho bvisa zwikolo, u sedza iyo Khavhu ya Mulilo i tshi mona na thavha huno ya nga fanele, murahu na phanḁa, nḁha na fhasi. Vhathu vha re u mona na hafha vha a zwi ḁivha, henengei, huno vho I vhona; huno Yone. . . musu A tshi mmbudza Ngoho ya idzi mbudziso dza mbingano na ḁhalano. Arali hu na sia ḁithihi ḁi no khou ya thungo *iyi*, na ḁiḁwe ḁi no khou ya thungo *iyi*, hu tea u vha na Ngoho huḁwe fhethu. Nga murahu ha ayo Mapfundo a Sumbe, O sumbedza zwe zwa vha zwi Ngoho yazwo.

137 Dzhielani nzhele, zwino, ene o kundelwa u vha navho nga nḁḁa ha munna muthihi, ngauri, “Musadzi o itelwa munna, huno a si munna o itelwaho musadzi.” Avho vhasadzi vha maḁana maḁanu vhoḁhe vho vha vha tshi tou vha mufumakadzi wa Dafita, nahone zwo vha zwi tshifanyiso. Musu Kristo a tshi dzula kha Khululoni kha Nwahagidi, Muselwa Wawe ha nga vhi muthu muthihi, fhedzi vha ḁo vha mahumi a zwigidi, Muselwa, vhoḁhe kha Muthihi. Huno Dafita o vha e na vhafumakadzi vhanzhi, sa vhatu, fhedzi vhoḁhe avho vho ḁangana vho vha vhe mufumakadzi wawe. Vhunga Muvhili woḁhe wa vhatendi u Muselwa wa Kristo, ngauri Ndi Ene, musadzi. O vha e Munna. Zwino, ro itelwa Kristo. Kristo ho ngo itelwa riḁe.

138 Izwo ndi zwine ra lingedza u ita ḁamusu kha bugupfarwa dzashu, ndi u lingedza u ita uri Ipfi (ḁine ḁa vha Kristo) uri ḁi ri tee, vhudzuloni ha u lingedza u ita uri riḁe vhaḁe ri tee Ipfi. Iyo ndi yone phambano.

139 Musu munna a tshi nanga muḁwe musidzana a tshi bva muḁani, ho ngo fanela u ḁitika nga lunako, ngauri lunako lu a fhura. Huno lunako, lunako lwa shango lwa musalauno, ndi lwa diabololo.

“Oo,” ndi pfa muñwe nñda henefho a tshi ri, “ni ðhogomele hafha, mureri!”

<sup>140</sup> Ndi amba uri izwi zwithu zwi re kha ðino ðifhasi, zwi no vhidzwa zwo nakaho, ndi zwa diabolo lwo fhelelaho. Ndi ðo ni sumbedza. Zwenezwo, ri tshi shumisa ði ðihumbulwa, kha ri ðoðisise Ipfi ða Mudzimu ðikhethwa, u vhona arali zwo luga kana hai. Huno vhañwe vha vhoiñwi vhasadzi ni ðoðou vha vha lunako nga maanða! Ni a vhona hune zwa bva hone. U rangani, ri wana uri Saðhane o vha o naka nga maanða u swika a tshi fhura Vharuñwa. Huno o vha e Muruñwa o nakesaho kha vhoðhe. Zwo sumbedza, uri zwi kha diabolo. Mirero yo amba, Salomo o amba, “Lunako ndi ðifhedzi.” Izwo ndi zwone. Tshivhi tsho naka. Zwa vhukuma, tsho ralo. Tshi a kunga.

<sup>141</sup> Ndi ðoðou ni vhudzisa, huno nda amba tshiñwe tshithu hafha na vhoiñwi. Ndi ðoða ni tshi dzhiela nzhele, miniti i si gathi. Kha mifuda yoðhe shangoni, zwiñoni, dziphukha, ri wana uri kha vhutshilo ha phukha, dzoðhe nga nñdani ha muthu, ndi tsha tshiduna tshi re na lunako, huno a si tsha tshisadzi. Ndi ngani izwo? Sedzani kha . . . Sedzani kha nyala, ða—ðavhu yo nakaho khulu i na ðanga dzayo, na phala ya phanzhe ðhukhu. Sedzani pha—phambo, ðhukhu, phambo ya zwithomathoma, na mukukulume muhulu wa mithenga yo nakaho. Sedzani tshiñoni tsha tshiduna na tshiñoni tsha tshisadzi. Sedzani sekwa ða ðaka na ða tshisadzi. Ni a vhona? Huno a hu na mufuda na muthihi shangoni, wo itwaho, une u nga fhura nahone wa kotama u swika fhasi sa musadzi.

<sup>142</sup> Zwino, khaladzi, ni songo takuwa huno na bva. Itonu lindela u swika ri tshi pfa magumo a ði. Ni a vhona? Ni a vhona?

<sup>143</sup> A hu na tshithu, a hu na tsha tshisadzi nga nñdani ha musadzi, tshine tshi nga vha na mikhwa mivhi. Inwi ni vhidza mmbwa “fongovhiða,” inwi ni vhidza nguluvhe ya mboho “ngu—nguluvhe ya tsadzi,” fhedzi, nga mikhwa yavhuði, dzi na mikhwa yavhuði yo engedzeaho u fhira hafu ya filimustaa dzi re hone ngeno nñda. Dzi nga si vhe tshiñwe tshithu—vho nga nñda ha mikhwa yavhuði.

<sup>144</sup> Huno musadzi ndi ene we a shandukiswa, u itela u shandea. Izwo ndi zwone. Ni a vhona hune lunako lwa mu isa hone? Zwino, izwo ndi ngazwo izwo, ðamusu, ri tshi wana uri vhasadzi vha kha muengedzo wa lunako. Inwi dzhiani Pearl Bryan, ni kha ði vhuya na vhona tshifanyiso tshawe? U dzhiiwa sa lunako luhulwane lwa Amerika. A hu na ñwana wa tshikolo a bvaho kha tshiñwe tshikolo—vho nga nñda ha ane a ðo mu vhea mudubani wa mu—murahu. Naa no zwi ðivha uri zwi tea u dzhiiwa nga iyo nðila? Naa no zwi ðivha uri Bivhili i amba zwauri iyo ndi nðila ine zwa khou yo vha ngayo?

<sup>145</sup> Naa ni a zwi ðivha uri u wa ho ða nga vhasadzi u rangani? Huno u wa . . . Vhufhelo vhu khou yo guma nga nðila i fanaho,

vhasadzi vha tshi dzhena kha maandalanga huno vha tshi vhusa vhanna, na zwiṅwe-vho. Ni a zwi ðivha uri Luṅwalo lu a amba hezwo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amené.”—Mudz.] Ni a ðivha, ðivha ḽine a ambara zwiambaro zwa munna, huno a fhungudzela mavhudzi awe, izwo zwithu zwoṅhe zwo fhambana na Ipfi ḽa Mudzimu. Huno ni a zwi ðivha uri u imela tshivhidzo? [“Ee.”] Musi ni tshi sedza zwine vhasadzi vha khou ita, ni ðo vhona zwine tshivhidzo tsha khou ita. Izwo ndi zwone kokotolo. Zwino, zwino, izwo zwi tou vha ngoho vhunga Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ngoho.

146 A hu na tshinwe tsha tshisadzi tsho itwaho tshine tshi nga kotama vhunga musadzi a tshi nga ralo. Huno naho zwo ralo, nga kha hezwo, a tshi itwa ðadzwa- . . .

147 O vha a si kha tsiko ya vhubvo. Zwa zwisadzi zwiṅwe zwoṅhe zwi kha tsiko ya vhubvo: zwiṅoni, tshiduna na tshisadzi; dziphukha, tshiduna na tshisadzi. Fhedzi, vhutshiloni ha muthu, Mudzimu o ita munna fhedzi, huno A dzhia khae. Huno musadzi ndi tshitungulwa tsha munna, ngauri Mudzimu ho ngo thoma tshithu tsho raloho. Ṭḍisisani Maṅwalo. Ndi zwone kokotolo. Mudzimu, hai, muṅe wanga, kha tsiko Yawe ya vhubvo. O vhewa heneḽho nṅḽa.

148 Fhedzi arali a tshi nga ðifara nga nḽila yo lugaho, u na malamba mahulwane-ḽe u fhira munna. O vhewa mavuni a mulingo. Nga khae hu ḽa lufu. U na mulandu wa lufu lwoṅhe. Fhedzi zwenezwo Mudzimu o rembuluwa huno a shumisa muṅwe u vhusa Vhutshilo hafhu; o ḽisa Murwa Wawe nga kha musadzi, muṅwe a thetshesahoho. Fhedzi muṅwe muvhi ndi ene o vhi—vhifhesahoho a re hone; a hu na tshithu tshine tshi nga vha fhasi nga u ralo.

149 Kaini, murwa wa Saṽhane, o elekanya uri Mudzimu o ṽanganedza lunako. U kha ḽi ralo ṽamusisi. Kaini o vha e murwa wa Saṽhane. “Oo, zwino!” inwi ni a amba. Ri nga si dzhene kha zwidodombedzwa nga ha hezwo, fhedzi itonu ri ndi ni ladzele zwone. Bivhili yo amba zwaauri o “vha e wa uyo muvhi.” Ngaauralo, izwo zwi a zwi ladza. Zwo luga. Zwino, o vha e murwa wa Saṽhane. Huno o elekanya uri, u dzhenisa aḽitari na u i ita ya lunako zwa vhukuma u itela vhuṽama, izwo zwo vha zwi zwe Mudzimu a ḽo zwi ṽonifha.

150 Vha elekanya, elekanya zwenezwo zwithihi ṽamusisi. Zwa vhukuma. Izwi, “Ri fhaṽa tshifhaṽo tshihulwane. Ri ḽo vha na dzidinomineisheni khulwane. Ri ḽo ita tshifhaṽo tshihulusa na vhathu vho ambaraho zwavhuḽisa, vhafunzi vho funzeswaho.” Tshinwe tshifhinga Mudzimu u maela dza milioni dza fumi kule nazwo. Izwo ndi zwone. Naho zwo ralo, ndi tshivhidzo.

151 Ngaauralo, arali Mudzimu a tshi tou ṽonifha vhuṽama, vhufulufhedzei, tshihavhelo, Kaini o vha a tshi tou vha o lugaho sa Abele. Fhedzi ho vha hu nga nzumbululo, zwe a pfesesa uri ho vha hu si maapula e vhabebi vhawe vha ḽa.



152 Ndi khou yo amba tshiñwe tshithu hafha tshi sa pfali tshi tshavhudi kha mushumeli, fhedzi ndi khou yo tshi amba, naho zwo ralo. Ndi pfa avha vhañwe vha tshi amba zwithu, vha tshi khou amba miswaswo mituku. A thi khou tou zwi amba. Ndo amba izwi, naho, “Arali u la maapula ho vhangela vhasadzi u limuha uri vho vha vhe fhedzi, ndi khwine ri tshi fhirisa maapula hafhu.” Ni a vhona? Ni a vhona? Uh-huh. Nkhangweleni kha hezwo, fhedzi u tou itela uri zwi shanduke. Ndo ni vhofha hafha ntha, huno ndi tshi khou amba nga ha vhasadzi, na zwiñwe-vho. Ndi—ndi—ndi toḁou ita uri ni ḁigeḁe lwa tshifhinganyana, u itela zwi tevhelaho zwi no ḁo ḁa. Zwino, dzhielani nzhele, inwi. Ho vha hu si maapula. Ri a zwi ḁivha hezwo.

153 Tshivhidzo maḁuvhani aya tsho no vha, na vhukoni hatsho, vhunga vhuñwe vhukoni hoḁhe ho itwaho nga muthu, tshi khou vha tsha saintsi. Vha khou lingedza u ita tshivhidzo tsha saintsi, nga mukungo wa zwifanyiso na zwiuludza zwi hulwane. Huno zwo vhiḁa lwo kalulaha uri vha Pentekoste vho dzhena ngomu afho fhethu hu dzindelaho. Ni ḁo vha khwine ni na thamborini, fhasi khudani, na Muya wa Mudzimu u mona na inwi. Fhedzi ni khou lingedza u vhambedza na vhañwe vhoḁhe, nga uri no dinomineitha. Izwo ndi zwone zwe zwa zwi ita. Ni a vhona? Zwi vhidzo zwi khou lingedza u ita nga ndila ya saintsi.

154 Huno elelwani, munna a tshi khou kona mvelaphanda nga saintsi, u khou ḁivhulaha ḁuvha liñwe na liñwe. Musi o tumbukisa luvhanda lwa tshigidi, sedzani zwe lwa ita. Musi o tumbukisa moḁorokara, u vhulaha vho engedzeaho u fhira luvhanda lwa tshigidi. Zwino o ḁiwanela bomo ya gesemaḁi. A thi ḁivhi uri u khou yo itani nga heyo? Ndi zwone.

155 Huno na tshivhidzo tsho ralo, tshi tshi khou lingedza u kona nga saintsi, nga tshikimu tsho itwaho nga muthu, tshi khou ni isa kule na Mudzimu, nahone ngomu lufuni, u fhira zwe zwa vha zwi zwone u thomani. Izwo ndi zwone. Ni songo nanga tshivhidzo tshaḁu nga ndila i fanaho na ye na ita mufumakadzi waḁu. Ni a vhona? Zwe saintsi ya mu itela zwone zwo vha ganuko, fhedzi ndi khwine ni tshi vha kule na tshivhidzo tshaḁu kha hezwo; o ita dzipennde, mbanda, na izwi zwiñwe zwithu zwoḁhe. Nangani nga mvumbo ya Iphi ḁawe.

156 Zwino kha ri vhambedze muselwa wa mvelo wa ḁamusu na a no sokou vhidzwa muselwa wa tshivhidzo wa ḁamusu. Vhambedzani musadzi, a no khou yo mala ḁamusu.

157 Zwino, itonu sedza zwe saintsi ya mu itela zwone. U a bva, tsha u thoma, e na mavhudzi o reñwaho, e na tshiñwe tsha izwi zwitaela zwa mavhudzi zwa Jacqueline Kennedy, ni a vhona, kana tshiñwe tshithu tshi no nga hetsho. Huno ni a zwi ḁivha zwine Bivhili ya amba? Bivhili zwa vhukuma i ḁea munna, arali a tshi toḁa u ralo, pfanelo ya u mu ḁala nga ḁalano, arali a tshi ita hezwo. “Ndi musadzi a nyadziseaho, a no ḁo ḁunya mavhudzi awe.” Bivhili yo amba nga u ralo. Ndi zwone. A no

ngo zwi divha hezwo? Huh? Oo, iina! Ndi rera lwo kalulaho ngei California uri inwi ni sa zwi divhe hezwo. Izwo ndi zwone. Oo, iina! Naa zwi mpfarisani? Vha a zwi ita, naho zwo ralo. Inwi ni nga si dzhie nguluvhe huno na shandukisa dzina ļayo, na i ita ngwana. Dzhielani nzhele.

<sup>158</sup> Ni khou yo mmbenga nga murahu ha izwi, fhedzi ni khou yo divha Ngoho. Ni a vhona?

<sup>159</sup> Sedzani. Kha ri vha vhambedze. Hafha u a ҫa e na pennde nnzhi, tshinwe tshithu tshine a sa vhe tshone, muselwa wa musalauno. Tanzwani tshifhatuwo tshawe, u ҫo mu shavha, khamusi. U ҫo ni tshuwisa lwa u isa lufuni, bvisani izwo zwithu zwothe khae. Huno na tshivhidzo tsho ralo tshi na nga phanda huhulu, ho penndwaho, Max Factor yo vuledzeaho ya theolodzhi. Uh-huh. Vhothe vha na tshifhatuwo tsho na—nakaho, tsha khole-khole khavho, lunako lwo itwaho nga mvthu huno hu si lunako lwo itwaho nga Mudzimu. A hu na mvumbo nnzhi kha muñwe na muñwe wavho.

<sup>160</sup> Dzhielani nzhele, u tou fana na Saҫhane, lwo eҫanaho u fhura ngaе, vhambedzani muselwa wa musalauno zwino nae: u ambara dzishothi, u ambara dzipennde, u ҫunya mavhudzi awe, u ambara zwiambaro zwi no nga vhanna, huno u thetshesela mufunzi o mu vhudzaho uri izwo zwo vha zwo luga. Ndi mufhuri. U ҫo tambulela zwone kha madzingu a nҫa. Izwo ndi zwone. A tshi ita izwo u fhura, u vha tshinwe tshithu tshine a sa vhe tshone.

<sup>161</sup> Iyo ndi nҫila ine tshivhidzo tsha ita, tshi wana DD., Ph.D., LL.D. khulu. Nгаuralo inwi ni ri, “Mufunzi washu u *itshi*, *itsho*, na *tshinwe*,” khamusi ha divhi zwo engedzeaho nga ha Mudzimu u fhira Muhotentoti nga ha vhusiku ha Egipita. Izwo ndi zwone. Ndi zwone. Inwe tshenzhemo ya theolodzhi ya seminari ngei nҫa, huno i sa divhi zwo engedzeaho nga ha Mudzimu u fhira tshithu.

<sup>162</sup> Tshivhidzo tsha musalauno na pennde yavho ya theolodzhi, vha na vhasadzi vavho vhothe vhe na vhugala havho ho vheuliwaho, nga muñwe riki wavho na mufunzi ane vha vha nae, vhunga ene Jesebele arali ho vhuya ha vha na muñwe. Mavhudzi o fhungudzелwaho, dzishothi, dzipennde, zwothe zwo lugiswa kha muthetshelo wa theolodzhi, iyo ndi nҫila ine tshivhidzo tsha ima. Ndi zwone. Fhedzi mvumbo yawe ya muya i kule na iyo i re ya u vha mulondahaya ane Yesu Kristo a khou ҫa u mu ҫanganedza.

<sup>163</sup> Arali muñwe Mukriste-vho a tshi ҫo mala musadzi a no nga hoyo, zwi sumbedza uri o wa kha tshilidzi. Muthetshelo wawe wa Mudzimu na muthetshelo wawe wa haya, zwine haya ha tea u vha zwone, zwi kule, musi a tshi nanga musadzi a no nga hoyo. Hai, muñe wanga. Ene nga ngoho a

nga si tee muthetshelo wa Mukriste. Mvumbo yawe ya muya i kha ndili ya fhasisa, yo fa, kha lunako lwa dinomineisheni na nyemulo ya shango.

164 Afho ndi hone kokotolo hune tshivhidzo tsha ima namusi, tsho rengisa mvumbo yatsho ye tsha newa nga Ipfi kha Saṭhane, u itela vhurereli ha saintsi ho itwaho nga muthu. Ngeno, tsho vha tshi na ppanelo, sa tshivhidzo tsha Mudzimu, u dzula na Ipfi la Mudzimu huno tsha vha na Muya Mukhethwa u tshi shuma vhukati, u tshi khou weledela Muvhili khathihi na Ipfi na lufuno lwa Mudzimu. Vhudzuloni ha hezwo, tsho rengisa vhutanzhe hatsho, vhunga Esau, huno tsha dzhia dinomineisheni, ya tshi tendela u ita, tshinwe na tshinwe tshe tsha ṭoḍa u ralo, ndi zwone, u itela fhedzi u takalelwa vhunga mme atsho o ita ngei Nicaea Rome. Ipfi la Mudzimu!

165 Oo, ndila ye tsha dzhena ngomu fhethu hashu ha Pentekoste! Zwo vhfifa lwo kalulaho, fhedzi tsho zwi ita.

166 Dzhielani nzhele, lwa tshifhinganyana fhedzi, mununu tshivhidzoni tsha Kaṭolika. Uyo musadzi, u vha mununu, huno a dzhia ulwo lupila lwa u fhedza, o rengiselwa lwo fhelelaho kha itsho tshivhidzo. Ene u (mbilu, muvhili, na muya) ndaka ya itsho tshivhidzo. Ha na ṭhalukanyo ya ene muṇe. A nga si vhe, musi a tshi dzhia ulwo lupila lwa u fhedza, na ṭhalukanyo ya ene muṇe, na lufuno lwa ene muṇe. Vhonani ngeno nṇḍa, uri Saṭhane u vha ita mafanedza awe, vhunga vha ngoho.

167 Tshivhidzo tsha Kristo tsha ngoho, Muselwa, tsho rengiselwa nga maanḍa Khae na Ipfi lo fulufhedziswaḥo Lawe, u swika yeneyo ṭhalukanyo i re kha Kristo i kha inwi. Ndi phambano-ḍe nandi!

168 Huno ri a wana namusi, uri, tshivhidzo tsha musalauno, tshivhidzo tsha musalauno tsha shango. Tshivhidzo tsha musalauno tsha shango nahone na uri Tshivhidzo tsha muya vhuvhili hazwo zwo ḍihwala, u beba vharwa.

169 Inwe yadzo, mbebo ya dinomineisheni, i khou yo newa, nga linwe la . . . ḍuvha, u . . . aya maḍuvha, kha Khoro ya Dzigereke ya Lifhasi, ine ya ḍo bveledzela shango mulwanakristo, nga kha dinomineisheni. Iyo ndi Ngoho kokotolo. Ndi nga ḍi si tshile nda zwi vhona. Ndi a tenda uri ndi ḍo ralo. Fhedzi, vhozwi vhatu vhaswa, elelwani uri no pfa mushumeli a tshi amba hezwo. Izwo zwi ḍo khunyelela mafhedziseloni. Huno ulwo ndi luswayo lwa livhanda, musi tshi tshi vhumba iyo Khoro ya Dzigereke ya Lifhasi. Huno tshi ḍo beba murwa watsho, mulwanakristo.

170 Muṇwe o ḍihwala nga Ipfi la Mudzimu huno u ḍo bveledza Muvhili, Muvhili wo vuledzwaḥo wa Yesu Kristo, une wa vha Muselwa. Muvhili wa Kristo a u athu vuledzwa. Ndi vhangana vha no zwi ḍivha izwo? Munna na mufumakadzi ndi vhatihi. Huno Kristo ndi Muvhili muthihi, Ipfi. Muselwa u ḍo tea u

vha zwiñwe zwoṭhe zwa uyo Muvhili. Huno vhuvhili hazwo, zwo ṭangana, zwi ita Muvhili muthihi hafhu. Vhunga Adamu zwe a vha e zwone u rangani: munna, mufumakadzi wawe, ndi vhathihi. Zwino, Ene, Muselwa wa ngoho, o rengiselwaho nga maanda Khae, lune Ha shumisi ṭhalukanyo ya Ene muṅe. Ṭhalukanyo Yawe, a hu na zwiñwe, ndi lufuno Lwawe, huno lufuno Lwawe ndi Iphi Ҫawe.

<sup>171</sup> Zwino sedzani kha a no sokou vhidzwa muselwa o nangiwo nga munna, huno ni vhambedze wa muya na wa mvelo wa ṅamusi, Jesebele wa musalauno o loiwaho nga Ahaba wawe, vhunzani ha lunako ha Max Factor, tshiñwe na tshiñwe. Sedzani tshivhidzo, ndila i fanaho, fhedzi murengisamuvhili kha Iphi Ҫa Mudzimu a tshilaho; dzidinomineisheni khulu, zwifhaṭo zwihulu, tshelede khulu, muholo muhulu, zwoṭhe zwo rengiswa. Vhanna vho ima kha phuluphithi vha tshi khou themendela uri izwo zwo luga, huno vha vha litsha vha bvela phanda nazwo. Vhufhura fhedzi, ndi zwenezwo fhedzi. Ngangoho ndi Tshikhathi tsha Tshivhidzo tsha Laodikea tsho pofulaho, zwenezwo kokotolo zwe Bivhili ya amba uri zwi ḍo vha zwone. “Ho pfi, ‘Ndo pfuma. Ndi dzula sa khosikadzi. A thi ṭoḍi tshithu.’ Huno a u zwi ḍivhi zwa uri u mushai, u a ṭungufhadza, wo pofula, wo dzhielwa, u fhedzi: huno a u zwi ḍivhi.” Arali iyo i si U RALO MURENA, Nzumbululo 3, a thi athu u I vhala na kathihi. Izwo ndi zwine tsha vha zwone, huno a tshi zwi ḍivhi! Zwi elekanyeni.

<sup>172</sup> Arali no vha ni tshi nga vhudza munna kana musadzi, kha tshiṭaraṭa, we a vha e fhedzi tshoṭhe, huno na vha vhudza uri vha fhedzi, huno vha ri, “Ivhani kha mushumo wa inwi muṅe,” mulandu, hu na ṭhaelelo ya ṭhalukanyo heneṭho huñwe fhethu. Hu na tshiñwe tsho khakheaho kha ṭhalukanyo yavho.

<sup>173</sup> Huno musi ni tshi kona u vhala Iphi Ҫa Mudzimu, ndila ine vhathu vha tea u ita, na iyi ndovhedzo ya Muya Mukhethwa ine ra vha nayo ṅamusi, huno, vhathu, mulandu, vha a ni sedza u tou nga ni a penga. Inwi ni a vha vhudza: “Ni tea. . .” Vha tea u bebwa hafhu. Vha tea u tenda Bivhili.

<sup>174</sup> Vha ri, “Ulwu lwo vha lu lungano lwa Vhayuda, lwa miñwaha yo fhiraho. Tshivhidzo tshashu tshi na ndila.” Tsho dzhielwa, tshi a ṭungufhadza, tsho pofula, tshi fhedzi, huno a tshi vhuyi tsha zwi ḍivha. Mini. . . Huno Bivhili yo amba uri iyo ndi nyimele ine vha dzhena ngomu khayoy.

Muporofita wa ngoho a nga balelwa hani u zwi vhoṅa? A thi ḍivhi.

<sup>175</sup> Ri tshi tengamela heneṭho ngomu ha zwivhidzo zwashu zwoṭhe, huñwe na huñwe. Itonu zwi sedza, zwi tou vha kha ndowelo ya musalauno. “Phombwe ya kale na vhananyana,” vha Nzumbululo 17, vha tshi khou ṅea vhathu “vha re vhashai, vho pofulaho, vha ṭungufhadzaho” pfunzo yawe ya theolodzhi

yo fhambanaho na Iphi la Mudzimu. “Huno vha wana ngomu hawe mimuya ya dziphuli, na vhanna na vhasadzi vha—vha huñwe na huñwe.” Vhudzuloni ha u kunga vhathu. . .

176 Kristo u a khwaṭhisedza Iphi Lawe, li no kunga vhathu. Ha kungi vhathu zwivhidzoni zwi no kungiwa nga dinomineisheni khulu na miito mihulu, na u bvela phanda huhuluhulu na maṭeleṭele. Fhedzi Iphi la Mudzimu li kunga Muselwa wa Kristo.

177 Zwino dzhielani nzhele. Zwi a takadza u—u dzhiela nzhele ndila ine—ine tshivhidzo tsha lingedza u kunga tshenzhemo ya vhathu nga nguvho dzavhuḍi na khwairi dzo ambaraho, na vhasadzi vho fhungudzelaḥo mavhudzi na zwifhaṭuwo zwo penndwaho. Huno vha elekanya. . . Huno tsho imba vhunga Muṛuṅwa. Tsha zwifha vhunga diabolo, tsha gidima u mona hoṭhe vhusiku hoṭhe kha dantsi vhunga, ni songo elekanya tshithu nga hazwo. Huno izwo ndi zwone zwine vha elekanya, “Zwo luga. Izwo zwo naka.” Fhedzi, ni a vhona, izwo zwo itwa khole-khole. Izwo a si Iphi la Mudzimu.

178 Musi, Muselwa wa ngoho a tshi kunga tshenzhemo ya Mudzimu, nga u vhulunga Iphi Lawe. Zwino dzhielani nzhele. Zwino kha ri dzhieḷe nzhele Kristo.

179 Inwi ni ri, “Zwo ralo, zwino, lindelani lwa tshifhinganyana, mini-ha nga ha ulu lunako lune na khou amba nga halwo?”

180 Bivhili yo amba, kha Yesaya 53:2, zwauri, musu Yesu a tshi ḍa, “Ho vha hu si na lunako lwa Ene, uri riṅe ri Mu tame.” Izwo ndi zwone? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] A hu na lunako. Arali O vha o ḍa nga lunako lwa shango, sa zwine Saṭhane a vha zwone ṅamusi, vhathu vho vha vha tshi ḍo vha vho gidima u mona Nae huno vha Mu ṅanganedza nga ndila ine vha ita tshivhidzo ṅamusi. Vho vha vha tshi ḍo vha vho Mu tenda, vho Mu ṅanganedza, sa zwine vha ita Saṭhane ṅamusi. Zwa vhukuma, vho vha vha tshi ḍo ralo. Fhedzi Ho ngo ḍa nga ulwo lushaka lwa lunako, fhedzi Ene tshifhinga tshoṭhe u ḍa nga lunako lwa mvumbo. Henefho, Kristo o vha e si Munna o nakaho, muhulwane, o khwaṭhaho, wa muvhili. Mudzimu ha nangi ulwo lushaka.

181 Ndi a elelwa nga tshiñwe tshifhinga muporofita o ya ṅha u—u dzhia khosi, u ita khosi nga murwa wa Isai, u dzhia fhethu ha inwe khosi, Saulo. Huno ngauralo Isai a mu bvisela nḍa, mutukana wawe muhulwane, muhulu, wavhuḍi. A ri, “Khare i ḍo vhoneḷa yo luga, kha ṭhoho yawe.”

182 Muporofita a ya u shela mapfura khae. A ri, “Mudzimu o mu hana.” Huno O hana muñwe na muñwe wavho, u swika a tshi ḍa kha muthu muṭuku, o aluwaho wa mahaḍa o hovhamaho, a vhoneḷaḥo o tswukuluwa. Huno a shululela mapfura khae, huno a ri, “Mudzimu o mu nanga.” Ni a vhona? Riṅe ri nanga nga u vhona. Mudzimu u nanga nga mvumbo.

183 Mvumbo, na kathihi a ho ngo vha na mvumbo vhunga Yesu Kristo. I tshila kha inwi huno ya Mu vhonadza. Ri a vhona uri ndi ngoho. A si lunako lwa shango lwa Uyo a no kunga Muselwa Wawe. Ndi mvumbo Yawe, mvumbo ya Tshivhidzo, ine Yesu a i ṭoḁa; hu si hune ha vha zwifhaṭo zwiḥulu, hune ha vha dinomineišeni khulwane, hune ha vha vhuraḁo vuhulu. O fulufhedzisa u ṭangana na vhavhili kana vhararu huṅwe na huṅwe hune vha kuvhangana. Ngangoho. Afho ndi hone hune mutendi wa ngoho a vhea mafulufhelo awe, ndi kha ilo Ipfi la Mudzimu li tshi khwathisedzwa nga Ngoho, zwine la vha zwone. Nangani nga Ipfi Lawe, hu si tshigwada tshi no funa shango. Vha a zwi vhenga hezwo.

184 A zwi mangadzi tsho ṭaliwa nga Ene, nge tsha balelwa u wana nzumbululo Yawe, huno a tshi nayo. Ha tshi londi, ndila ine tsha ḁifara ngayo na u ita, na uri tshi na zwingafhani zwa izwi zwithu zwa shango.

185 U khou ṭoḁa mvumbo yawe, mvumbo ya Kristo. Zwino, lwa tshifhinganyana zwino. Iyo ndi yone. U nanga Muselwa u vhonisa mvumbo Yawe, ane zwivhidzo zwa musalauno zwa ṇamusi zwa vhukuma zwa balelwa u wana mbekanyamushumo Yawe—Yawe hafha, nga maela dza milioni, ngauri vha a hana Ili u vha Ngoho. Ngauralo zwi nga vha hani? Zwino, U khou ṭoḁa ḁuvha line uyo Muselwa a ḁo vhumbiwa, Vhaheberu 13:8, u tou fana kokotolo vhunga zwe La vha li zwone, vhunga zwe A vha e zwone. Hu tea u vha yeneyo ṇama Yawe nthihi, eneo marambo mathihi, wonoyo Muya muthihi, tshenetsho tshiṅwe na tshiṅwe tshithihi, zwo tou fhaṭwa kokotolo, huno avho vhavhili vha vha vhathihi. U swika tshivhidzo tshi tshi vha izwo, vhona a si vhathihi. Mvumbo ya Ene, Ipfi, la tshino tshikhathi, i fanela u vhumbiwa. Tshi fanela u vhumbiwa vhunga zwine A vha zwone.

186 Zwino, u valani, ndi ṭoḁo amba tsho itisaho uri ndi ambe izwi zwithu, huno ndi ḁo—ndi ḁo vala. Vhuṅwe vhusiku, i tshi ṭoḁo rwa awara ya vhararu nga mats Sheloni, nda karuswa.

187 Ndi dzhia muṅwe na muṅwe-vho wa vho inwi u fhindula ili. Naa ndo no vhuya nda ni vhudza tshiṅwe tshithu nga Dzina la Murena nga nḁa ha tshe tsha vha tshi tshone? Tsho vha tshone tshifhinga tshoṭhe. [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ngauralo nthuseni, Mudzimu u a zwi ḁivha uri ndi ngoho. A hu na muṅwe, a hu na fhethu shangoni, kha zwithu zwa zwigidi zwo ambiwaho, he A vhuya a balelwa u phetha ipfi lithihi lazwo. Tshifhinga tshoṭhe zwo khunyelela lwo fhelelaho.

188 Na musi ndo vha ndi ngei Phoenix, liṅwe ḁuvha, kana hu tshi ṭoḁo fhela nḁaha wo fhiraho, huno nda ni vhudza nga ha uyo Mulaedza nga ha—nga ha Naa Ndi Tshifhinga-ḁe, Vhane Vhanga? Huno ndo ni vhudza, “Vharuṅwa vha sumbe vha ḁo ṭangana ngei nḁa,” huno hu ḁo vha u pfuṅululwa

ha aya Mapfundo, na mini. Huno henefho ma—magazini wa *Life* wa hwala lianetshelwa lazwo, iyi Khavhu khulwane i no khou gonya muyani, maela dza furaru u ya n̄tha, maela dza fumbilisumbe u buḑekanya. Vho ri vho kundelwa u pfesesa uri ho vha hu mini; na zwino a vha ḑivhi. Huno vhanna vho dzula henehafha ngomu tshifhātoni itshi madekwana a ṅamusi, vho vha vho ima henehangei na n̄ne musi zwi tshi bvelela, zwo tou kokotolo zwe A amba. O mmbudza zwithu zwe zwa vha zwi tshi khou ḑo khunyelela, huno zwa bvelela zwo tou kokotolo. Nḑila ye liṅwe na liṅwe ḑa ayo Mapfundo ḑa pfunululwa, huno a amba zwiphiri zwo dzumbiwaho kha izwo zwikhathi zwa vhashandululi na vhaṅwe-vho, zwo tou fhelela.

<sup>189</sup> Nḑila ye, nda vha ndo ima n̄tha ha muvhundu, vhanna, vhararu kana vhuṅa havho vho ima henehafha vha re hone zwino, ee, u fhira hezwo. Ndi tshi gonya muvhundu, Muya Mukhethwa wa ri, “Doba ilo tombo.” Ro vha ri tshi khou zwima. A ri, “Li posele n̄tha muyani, huno u ri, ‘U RALO MURENA.’” Nda ralo. Fhasi u bva henefho ha ḑa fanele ṭhukhu ya muya. Nda ri, “Hu sa athu fhela awara dza fumbiliṅa, ni ḑo vhona tshanda tsha Mudzimu.” Vhanna vho dzula henehafha vha re hone zwino.

<sup>190</sup> Duvha li tevhelaho, i tshi ṭoḑou rwa awara ya fumi n̄tha ha tshithoma, ndo ima henehafaḑa, nda ri, “Ḑilugiseni. Dzhenani fhasi ha moḑoro henefho,” mudzia-tshenzhemo. Nda ri, “Tshiṅwe tshithu tshi khou ṭoḑou bvelela.” Ho vha hu lutombo lu si na makole, henengei n̄tha govhani lihulu. Fhasi ha ḑa Mulilo u monaho u tshi bva Ṭaḑulu, U tshi zhamba nga hune wa kona, wa rwa mbondo nga u ralo. Ndo—ndo vha ndo ima henefho fhasi Hawo. Nda bvula muṅadzi wanga, nda fara ṭhoho yanga. Wa ḑa hune ha ṭoḑou vha fithi tharu kana ṅa nga n̄tha hanga, huno wa tshea musele thwii u mona na ulwo luvhondo nga u ralo, huno wa thuthubisa. Huno wa humela murahu n̄tha muyani, huno wa mona hafhu, nahone wa tsela fhasi, kararu, wa vhuya wa tshea ṭhodzi dza zwiṭaka zwa liṅaṅawa, lwa dzharaṭa dza maḑana mavhili. Ni a pfa avho vthathu vha tshi ri, “Amene”? Vho vha vhe henengei musi zwi tshi bvelela, ni a vhona, huno wa ita mithuthubo miraru.

<sup>191</sup> Musi vha tshi bva nga fhasi ha mimoḑoro na tshiṅwe na tshiṅwe, vha vhuya, ha pfi, “Uyo u ḑo ni rwa, hu nga si vhe na fhethu hu re na girisi.”

<sup>192</sup> Nda ri, “Ho vha—Ho vha hu Ene. O vha a tshi khou amba na n̄ne.” Mudzimu u amba nga tshidumbumukwe. Ni a vhona? Huno ho vha hu na yeneyo Khavhu ya Mulilo nthihi ine na i vhona kha tshifanyiso, yo ima hafhaḑa.

Huno musi I tshi gonya, vha ri, “Naa ndi mini?”

Nda ri, “Khaṭhulo i khou rwa Khunzikhunzi ya Vhukovhela.”

193 Duvha ҫa vхuvhili u bva henefho, Alaska ha ҫoḁou mbwandamela. Ni a vхona? Wo rwa luthihi, henefho, muthuthubo wa u thoma.

194 Hune, na tea u ita tshinwe tshithu, u zwi fanyisa. Vhunga munna a tshi shela muḁo khalini, huno a i posela maḁini, huno a ri, “U RALO MURENA, kha hu vhe na maḁi a ҫifhaho.” Huno muḁwe, Yesu a ka maḁi huno a a shela ngomu ha jege, huno—huno a ita waini ngao.

195 Inwi ni tea u vha na tshinwe tshithu, u fanyisa. Izwo ndi zwe uyo wa vha u zwone, we wa gonya muyani huno wa tsela fhasi. Uyo wo thoma itsho tshidumbumukwe tshituku. Hu sa athu fhela awara dza fumbiliḁa, Wa vha wo no dzinginyisa iyo thavha u swika u tshi tshea muduthwa u mona nayo.

196 Vhaf. Vho-Blair vho dzula hafha, ndo vha sedza zwino, vho vha vhe ngei nḁha huno vha doba zwinwe zwipiḁa zwayo, na zwinwe-vho. Ngoyu Terry Sothmann, vhone, huno vho ima hafha, na Billy Paul. Huno vхakomana, vhanwe vha vhanzhi vha avha vhanwe vho dzulaho ngomu hafha, vhe vha vha vhe henengei u zwi vхona zwi tshi bvelela musi U tshi i kherukanya.

197 Iyo a si nganetshelo. Iyo ndi ngoho. Izwo ho vha hu si murahu maḁuvhani a Bivhili. Izwo ndi zwino. Ni a vхona? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Uyo Mudzimu onoyo muthihi we tshifhinga tshoḁe a nsumbedza izwi zwithu, huno zwo khunyelela, kokotolo nga u tou ralo. Na kathihi a zwi athu kundelwa nga tshinwe tshifhinga. Zwino ndi khou zuwa Ene.

198 Vhege dzi si gathi dzo fhiraho, ndo vha ndi kha bono. Huno ndo vha ndo ima nḁha ha fhe—fhethu hu re nḁha, huno ndo vha ndi tshi khou yo vхona mbono i sa athu bvelela ya Tshivhidzo. Huno nda dzhiela nzhele, ndi tshi bva kha yanga. . . Ndo vha ndo ima lwo engedzeaho nga *iyi* nḁila, ndo lavhelesa Vhukovhela. Huno ndi tshi ҫa nga nḁila *iyi* ho vha hu na tshivhalonyana tshavhuḁi tsha vhasadzi, rokho i takadzaho vхukuma, mavhudzi malapfu o lugiswa lu takadzaho nga murahu, zwanḁa, na zwikete zwi fhasi nga nḁila yo kunaho. Huno vhoḁe vho vha vhe kha nzulele ya u matsha, vhunga, “Iyani phanḁa, maswole a Tshikriste, ni tshi matsha vhunga u ya ndwani, ni na tshifhambano tsha Yesu tsho ranga phanḁa.” Huno musi vha tshi fhira, nda ima, huno ho vha hu na Tshinwe tshithu henefho, muḁwe Muya, u Mudzimu, huno ha pfi, “Ngoyo Muselwa.” Huno nda sedza, huno mbilu yanga yo vha yo takala. Huno A mona nga *iyi* nḁila, huno a fhira henefho nga murahu hanga.

199 Nga murahu ha tshifhinganyana, musi a tshi vхuya nga *iyi* nḁila, Wa ri, “Zwino tshivhidzo tsha musalauno hu ҫo ҫa mbono yatsho i sa athu bvelela.” Huno hafha hu ҫa tshivhidzo tsha Asia. Na kathihi a thi athu vхona tshivhalonyana tsha tshika tsho raloho.



200 Hafha hu ḁa zwiḁwe zwiḁhidzo, zwa dziḁwe tshakha dzo fhambanaho. Zwo vhoneḁa zwi sa takadzi.

201 Huno ndi—ndi amba izwi ngauri ndi kombetshedzea u amba ngoho, phanḁa ha Mudzimu. Huno musi A tshi ri, “Hafha hu ḁa tshivhidzo tsha Amerika zwino, uri mbono yatsho i sa athu bveleḁa i vhoneḁe.” Arali ndo no vhuya nda vhona tshivhalonyana tsha vhodiabolo, tsho vha tshi tshenetsho. Avho vhasadzi vho vha vho bvulwa vhe fhedzi, vhe na tshithu tshi vhoneḁalaho tshi tshitseḁha tsha kale, vhunga muvhala wa mukumba wa ḁḁou. Huno vho vha vho tshi fara nga phanḁa havho, hu si na tshipiḁa tsha nga ḁḁha khaho na luthihi. Huno vho vha vha tshi khou ita ulu lushaka lwa zwithu, lune, idzi—idzi dantsi dzine avha vhana vha ita ngeno ḁḁa, iyo thwisiti na zwithu, na ulwo lushaka lwa muzika lu tshi khou bvela phanḁa. Huno musi ndo no vhona Mufumakadzana U.S.A. a tshi ḁa, nda ḁḁḁou ḁoka.

202 Zwino, iyi ndi U RALO MURENA. Arali ni tshi ntenda u vha mulanda Wawe, inwi ni ntende zwino. Ndo vha ndi si nga ambi izwo hu si na tshithu tshine nda itela tshone shangoni. A hu na tshelede yo eḁanaho shangoni loḁḁe u nnyita uri ndi ambe izwo arali zwo vha zwi si ngoho.

203 Huno musi a tshi fhira, uyo o vha e tshithu tshi vhoneḁalaho tshi tsha tshika nga maḁḁesa tshe nda vhuya nda tshi vhona. Nda elekanya, “Mudzimu, vhareri vho ḁidina na riḁe vharathu ro shuma u U wanela Muselwa, huno izwo ndi zwa khwinesa zwe ra kona u zwi ita.” O vha a tshi khou thwisita, o fara *itshi* nga phanḁa hawe, vhunga tshiḁwe tsha izwi zwikete zwa hatsi zwilapfu zwa tshithu, o tshi fara nga phanḁa ha zwipiḁa zwawe, tshipiḁa tshawe tsha fhasi, nga ḁḁila *iyi*, a tshi khou tshina na u thwisita vhunga avha vhana zwine vha ita hafha kha. . . kha idzi shou dzo vhilinganaho dzine vha vha nadzo, vha tshi khou thwisita. Uyo o vha e Mufumakadzana Vhukriste wa Amerika.

204 Ngauralo nthuseni, nga thuso ya Mudzimu, izwo ndi zwine tsha vhoneḁalaho tshi zwone tshifhatuwoni Tshawe. Ndo—ndo tou. . . Ndi thoma. . . Ndo vha ndi tshi ḁo vha ndo ḁoka. Nda elekanya, “U lingedza hoḁḁe, na u rera, na u kwengweledza?” Muḁwe na muḁwe wavho e na mavhudzi o fhungudzelwaho, nahone vho vha vha tshi khou thwisita na u bvela phanḁa, vho fara *itshi* nga phanḁa. Vha ḁa u mona hoḁḁe, he nda vha ndo ima heneḁho na uyu Muthu wa ḁḁha ha mupo. Ndo kundelwa u Mu vhona. Ndo vha ndi tshi Mu pfa a tshi amba na ḁḁe; e heneḁho u mona na ḁḁe. Fhedzi musi vha tshi rembuluwa nga *iyi* ḁḁila, vha fara *itshi*. Huno vha tshi khou tou thwisita na u sea nahone vha tshi khou ya phanḁa, vha tshi khou bvela phanḁa nga u ralo, vho fara *itshi* nga phanḁa havho.

205 Zwino, ḁḁe ndo ima Vhuhoneni Hawe heneḁho, na mulanda Wawe. “Huno kha zwoḁḁe zwe nda lingedza, izwo zwo vha zwa khwinesa zwe nda kona u ita?” Nda elekanya, “Mudzimu,

naa zwo mpfarisani? Naa zwo farisani? U lila hothe, na u luvheledza, na u kwengweledza, na zwiga zwihulwane na zwimangadzo na madembe e Wa sumbedza. Huno nga ndila ye nda ima henefho, huno nda ya hayani huno nda lila nga murahu ha u vha rerela na zwithu, huno zwo mpfarisani? Huno zwenezwo ndi tea u pekedza tshinwe tshithu tshi no nga hetsho u itela Iwe, u itela Muselwa?”

206 Huno musi ndo ima henefho, ndo sedza, a fhira henefho. Huno ni nga humbulela tshipida tshawe tsha nga murahu, tshi si na tshithu tshe tsha ambara, o fara *itshi* nga phanda hawe musi a tshi khou fhira a tshi khou tshina, nga u ralo, kha iyi thwisiti, a tshi posela mirado yawe nnda nga u ralo. Huno, ene, oo, zwo vha zwo vhilingana, nga ndila ye a vha a tshi khou bvela phanda, muvhili wawe u tshi khou dzinginyea u mona hothe nga u ralo. Zwino ndi . . .

207 Inwi ni ri, “Naa zwi ambani, Mukomana Branham?” A thi divhi. Nne ndi khou tou ni vhudza zwe nda vhona.

208 Huno musi a tshi fhira henefho nga u ralo, nda mu sedza. Oo, nda tou wana u noka ha vhukuma. Nda tou rembuluwa. Nda elekanya, “Mudzimu, nne ndo hatulwa. A hu—a hu na thodea ya uri nne ndi lingedze tshinwe-vho zwino. Ndi tou dilitshele zwanga.”

209 Vho-Mme Carl Williams, arali vho dzula hafha, huno uyo muloro we vha mmbudza nga hawo, tshifhinganyana tsho fhiraho, we vha vha nawo uvho vhuwe vhusiku, we wa vha u tshi khou vha dina, ngoyo. Tshidiraivelo tshi khou dzhiwa tshandani tshanga.

210 Zwenezwo, nda tou elekanya, “Ndi—ndi tou zwi hangwa.” Ndo vha ndo tuwa.

211 Zwenezwo, nga khathihi fhedzi, nda U pfa u tshi da hafhu. Huno ndi tshi da ntha siani *ili* hu da Muselwa onoyo muthihi we a ya u mona hothe nga *iyi* ndila. Hafha hu da avho vhafumakadzi vhatuku hafhu, huno muwe na muwe wavho o vha o ambara zwiambaro zwa lushaka lwa hune a bva hone, vhunga Switzerland, Dzheremane, na mañwe-vho, muwe na muwe o ambara ulwo lushaka lwa zwiambaro, vhothe vhe na mavhudzi malapfu, u tou fana kokotolo na uyo muwe mathomoni. Huno hafha vho vha vha tshi khou da, vha tshi khou tshimbila. “Iyani phanda, maswole a Tshikriste, ni tshi matsha sa vha no ya nndwani.” Huno musi vhothe vha tshi fhira henefho nga mbono i sa athu bvelela he ra vha ro ima, vhothe nga khathihi fhedzi, ito linwe na linwe la ya kha iyo ndila. Huno zwenezwo vha humela murahu, huno vha bvela phanda na u tshimbila, vha tshi khou matsha.

212 Huno musi vha tshi tou thoma u dzhena ngomu lutomboni, uyu muwe a ya lumemeni lwa muvhundu huno a tsela fhasi, nga *iyi* ndila.

213 Avha vha thoma u matsha henefho ngomu lutomboni. Huno musi vha tshi khou matsha, nda dzhiela nzhele vhasidzana vhavhili vhaṭuku ngei murahu, vha tshi vhonala vhunga vha nga ḍi vha vhe vha muṅwe musidzana asili, vhunga Sweden kana Switzerland, kana huṅwe fhethu. Vha thoma u sedza u mona hoṭhe, huno vha wana . . . Nda ri, “Ni songo ita hezwo! Ni songo bva kha iḷo liḡa!” Huno musi ndi tshi khou zhamba nga u ralo, nda ḍa kha, bononi, ndo ima henefho na tshanda tshanga tshi nṅa nga nḍila *iyo*. Nda elekanya, “Zwo luga . . .”

214 Itsho ndi tshone tsho itisaho uri ndi ambe zwe nda ralo, madekwana a ṅamusi. Ndi ṭoḍou ni vhudzisa mbudziso. Naa tshifhinga tsho no ṭuwesa u fhira zwine ra elekanya? Naa A nga vha o no ḍi vhidzwa na u nangiwa, o shatelwa? A hu tsha ḍo vha na muṅwe wa nyengedzedzwa, ni a ḍivha. Naa zwi nga konadzea? Oo, iina. Oo, iina.

215 Elelwani zwe nda amba, liṅwe ḍuvha kha vhuragane. Kha muvula wa u zwalisa tshiduna na tshisadzi, hu na zwitshili zwa milioni zwi no bvelela, makumba a milioni a a bvelela. Fhedzi hu na lithihi fhedzi ḷao li no tshila, huno, naho zwo ralo, one liṅwe na liṅwe ḷao a tou fana: lithihi kha a milioni. Liṅwe na liṅwe ḷao, gumba ḷeneḷo lithihi na lushaka lwonolwo luthihi lwa kutshili. Lithihi ḷao li a tshila. Maṅwe oṭhe a a fa.

216 A hu na ane a nga amba uri ndi liḥfio liṅe ḷa vha gumba ḷo vhibvaho, huno, oo, mini-ha nga hazwo. Mudzimu u tea u dzhia tsheo ya hezwo, uri kana u khou yo vha mutukana kana musidzana, wa mavhudzi matshena kana wa mavhudzi a muronzhe, kana tshiṅwe na tshiṅwe tshi no khou yo vha tshone. Mudzimu u dzhia tsheo ya hezwo. A si kwa u thoma kune kwa ṅangana, fhedzi kwa u thoma kwe Mudzimu a ku dzhiela tsheo. Khamusi kuṅwe ku ḍa ṅṅa *hafha*, huno kuṅwe . . . Arali no no vhuya na dzhiela nzhele, kha tshupu ya mulingo, u zwi vhona zwi fhethu huthihi. Ndo no zwi sedza. Mudzimu u tea u dzhia tsheo ya hezwo. Kuthihi, kuṅwe na kuṅwe kwazwo, zwi tou fana, fhedzi nga khetho. Mbebo ya mvelo i nga khetho. Mudzimu u dzhia kuthihi kha zwa milioni.

217 Musi Israele i tshi ṭuwa Egipita, vhe nḍilani yavho ya u ya shangoni ḷo fulufhedziswaho, vho vha vhe vhatu vha ṭoḍaho u swika milioni mbili. Muṅwe na muṅwe wavho o vha e fhasi ha ngwana ya tshiḥavhelo yeneyo nthihi, kana vho vha vha tshi ḍo vha vha songo tshila. Muṅwe na muṅwe wavho o thetshelesa Mushe, muporofita. Muṅwe na muṅwe wavho o lovhedzelwa khae, kha Lwanzhe Lutswuku. Muṅwe na muṅwe wavho o dantsa, vhasadzi vhe na Miriamu, ṅṅa na fhasi nga thungo ha (musi) vhugabelo, musi Mudzimu a tshi tshinyadza swina. Muṅwe na muṅwe wavho o ima na Mushe, huno a mu pfa a tshi imba Muyani. Vhone, muṅwe na muṅwe, vho ḷa mana a bvaho sogani, o waho a tshi bva Ṭaḍulu. Mana maswa, vhusiku

vhuñwe na vhuñwe, ane a vha tshifanyiso tsha Mulaedza, muñwe na muñwe wavho o a ҫa. Fhedzi, kha vha milioni mbili, ndi vhangana vho swikaho? Vhāvhi. Muthihi kha vha milioni.

218 Hu na Vhakriste vha no ҫoҫou swika milioni dza maҫana maҫanu shangoni madekwana a ҫamusu, ndi tshi vhala vha Kaҫoҫika na vhoҫhe. Vha no sokou vhidzwa vhatendi shangoni vha milioni dza maҫana maҫanu. Arali U Takulelwa ҫaҫulu ha ҫa madekwana a ҫamusu, izwo zwi ҫo amba. . . arali ho vha hu tshi vhalwa muthihi kha vha milioni. A thi khou ri zwo ralo. Fhedzi arali zwo vha zwo ralo, vhatu vha maҫana maҫanu, kha awara dza fumbiliina dzi tevhelaho, vho vha vha si nga ҫo wanala. No vha ni si nga vhuvi na pfa nga hazwo na kathihi. Hu ҫo vha na vhenevho vhanzhi vha sa wanali, naho zwo ralo, vha sa ҫivhei uri vha ngafhi.

219 Zwenezwo zwi nga, bvelela kha riҫe, khonani, vhunga zwo ita musi Yohane Mulovhedzi o ҫa. Na vhafunziwa vho ri, “Ndi ngani Mañwalo o ri, ndi ngani vha—vhaapostola kana vhaporofita vha tshi amba, ndi ngani i tshi amba zwauri Eҫiasi u fanela u ҫa u thoma huno a vhuvedzedza zwithu zwoҫhe?”

220 A ri, “Ndi ri kha inwi Eҫiasi o no ҫi ҫa, huno a no ngo zwi ҫivha.”

221 Nga ҫiñwe ҫa aya maҫuvha ri nga ҫi siiwa ro dzula henefha, “Mini-ha nga ha U Takulelwa Nҫha vhuҫungu vhu sa athu dzeha?”

“Ho no ҫi ҫa huno a no ngo zwi ҫivha.”

222 Muvhili woҫhe, wo shatelwa ngomu, u tshi tou U vhlunga kha ҫiga. A thi khou ri zwi nga iyo nҫila. Ndi a fhulufhela uri a zwi nga iyo nҫila. Fhedzi, khonani, musi u tshi tendela. . .

223 Arali ri na u pfa mbiluni dzashu, madekwana a ҫamusu, uri ri tea u onyolosa matshilo ashu, na zwithu zwe ra ita, i ri ni ndi ni eletshedze, sa mukomana a re mushumeli. Nҫe ndi khou yo amba izwi lwa u thoma lwanga, kha phuluphithi. Ndo ҫharamudzela phanҫa madekwana a ҫamusu, kha *Heҫi*, u fhira zwe nda ita kha tshiñwe tshithu-vho, tshifhinga tshiñwe na tshiñwe, naho zwo ralo, phanҫa ha vhatu, ngauri ndo vha na mbofholowo khulwane kha iyi miҫangano. Arali ni tshi ntenda uri ndi muporofita wa Mudzimu, inwi thetshesani zwe nda ni vhudza zwone. Arali hu na mubvumo muҫuku muthihi wa vhuҫipfi mbiluni yaҫu, inwi iyani kha Mudzimu zwa zwino. Inwi zwi iteni.

224 Imani lwa tshifhinganyana fhedzi, vhanna. Sedzani ndaela dzaҫu—dzaҫu dzine na dzi shumela. Sedzani zwivhidzoni zwaҫu. Naa zwi tou vha kokotolo na Ipfi ҫa Mudzimu? Naa ni na ndalukanyo iñwe na iñwe? Ni ri, “Ndi munna wavhuҫi.” Na Nikodemo o vha o ralo, huno na vhañwe vhoҫhe vho vha vho ralo. Vhone—vhone vho vha vhe vhavhuҫi. Ni a vhona? Izwo a zwi na mushumo Naҫo.

225 Huno, vhasadzi, ndi ɬoɬa ni tshi sedza tshivhonini, huno na sedza zwine Mudzimu a ɬoɬa musadzi a tshi ita. Huno vhonani tshivhonini tsha Mudzimu, hu si tshivhonini tsha tshivhidzo tshaṅu zwino, tshivhonini tsha Mudzimu; huno ni vhone arali ni tshi nga vha na ndalukanyo, vhutshiloni haṅu, Muselwa wa muya wa Yesu Kristo.

226 Vhashumeli, elekanyani zwenezwo zwi fanaho. Naa ni a tumula dzikhona *hafha*, u tshidza vhuɬipfi ha muṅwe muthu nga hangei? Naa no vha ni tshi ɬo ita *itshi* arali ho vha hu si. . . huno vha ɬo ni bvisa tshivhidzoni? Arali ni tshi khou ɬipfa nga iyo nɬila, mukomana wanga a funwaho, i ri ni ndi ni tshivhudze, nga Dzina ɬa Yesu Kristo, shavhani itsho zwa zwino.

227 Huno, mufumakadzi, arali ni sa koni u swikelela ndalukanyo dza Mukriste, hu si sa Mukriste zwawe; fhedzi mbiluni yaṅu, huno vhutshilo haṅu vhu na paṭeroni i re kokotolo vhunga ɬanziela ya mbingano ya Mudzimu hafha i tshi amba uri zwi tea u ralo.

228 Huno, muraɬo wa tshivhidzo, arali tshivhidzo tshaṅu tshi songo ralo, tshi si nga swikeleli ndalukanyo dza Mudzimu dza Iphi ɬawe, ibvani khatsho huno ni dzhene kha Kristo.

229 Iyo ndi tsivhudzo yo khetheaho. A ri ɬivhi uri tshifhinga-ɬe, huno inwi a ni ɬivhi uri tshifhinga-ɬe, tsha uri uyu muɬi ɬinwe ɬuvha u khou yo vha fhasi ha ɬi ɬanzhe.

230 “Oo, Kapernaume,” o amba Yesu, “iwe wo ɬihulisaho wa dzhena ɬaɬulu, u ɬo tsitselwa fhasi ngomu vhudzulavhafu. Ngauri, arali mishumo ya maanɬa yo vha yo itwa Sodoma na Gomora, yo vha i tshi ɬo vha i tshee yo ima u swika kha ɬino ɬuvha.” Huno Sodoma, Gomora i fhasi ha Lwanzhe lwo Faho. Huno Kapernaume ɬi fhasi lwanzheni.

231 Iwe muɬi, u no ɬifhima u vha muɬi wa Vharuṅwa, wo ɬihulisaho wa dzhena ɬaɬulu, huno wa rumela zwithu zwoṭhe zwa mashika, zwa tshika zwa dzifesheni na zwithu, u swika na mashango asili a tshi ɬa fhano u doba tshika yashu huno a i rumela kule, kha zwivhidzo zwaṅu zwavhuɬi na zwiuludza, na zwiṅwe-vho, nɬila ine na ita. Elelwa, ɬinwe ɬuvha u ɬo vha u fhasi lwanzheni, mazhana au mahulwane a fhasi hau zwa zwino. Mbityi dza Mudzimu dzi khou boɬa henefho nga fhasi hau. Naa U ɬo fara iyi thulwi ya muṭavha yo nembelelaho nṅa hangeyo u swika lini? Ngeno, ɬiɬa ɬanzhe nṅa hangei, maela u tsa fhasi, ɬi tshi ɬo suvhela ngomu henefho, thwii murahu u ya kha Lwanzhe lwa Salton. Zwi ɬo nṅa u fhira ɬuvha ɬa u fhedzisela ɬa Pompeii. Shandukani, Los Angeles.

232 Shandukani, vhaṅwe noṭhe, huno ni rembulutshela kha Mudzimu. Awara ya mbityi Dzawe i kha ɬifhasi. Shavhani hu tshi kha ɬi vha na tshifhinga tsha u shavha, huno ni dzhene kha Kristo.

Kha ri rabele.

<sup>233</sup> Mudzimu a Funwaho, musu, muyani wanga, hu tshi khou dzinginyea, mbilu yanga i khou rothisa miḡodzi ya tsivhudzo. Zwi tendele, Oo Mudzimu, uri vhanna na vhasadzi vha sa ḡo elekanya nga ha zwe nda amba sa muswaswo, huno vhatu vha tshivhidzo vha si elekanye nga hazwo sa tshinwe tshithu tshe tsha vha tshi luvhengelambiluni kana tshi tshi lwa navho. Ngavhe vha tshi vhona, Murena, zwi nga lufuno.

<sup>234</sup> Iwe u a nḡanzilela, Mudzimu Ramaandaoḡhe, uri nḡha-na-fhasi ha iyi khunzikhunzi ndo ya, nḡwaha na nḡwaha, ndi tshi khou anḡadza Ipfi Ҫau. Nḡanzilele, Oo Mudzimu, arali zwi tshi ḡo bvelela madekwana a nḡamusi, ndo amba Ngoho. Iwe u a zwi ḡivha uri iḡi bono ҫa Muselwa ndi Ngoho. Ndo dzhia Dzina Ҫau ngaḡo, Murena, huno nda ri ho vha hu U RALO MURENA. Huno ndi a zwi pfa uri ndi na luvalo, Murena, lwa zwine nda khou ita.

<sup>235</sup> Ngauralo ndi a U rabela, Murena, Dzinani ҫa Yesu, i ri vhatu vha ḡidzinginyise, madekwana a nḡamusi, huno vha shavhe vuhali vhu no khou ḡa, ngauri Ikhaboro ҫo nḡwaliwa kha mahothi na kha tshakha. Luswayo lutswo lwa tsheke lwo dzi buḡekanya. Muya wa Mudzimu u a ḡungufhadzwa wa dzi tutshela, huno dzo vhewa zwikaloni huno dza wanala dzi sa lemeli. Munyanya wa Khosi Nebukadanetsara wo dovhola hafhu, u na zwigwada zwo kambiwaho na vhasadzi vha songo ambaraho vha ḡhaphudza, vha tshi ḡivhidza Vhakriste.

<sup>236</sup> Oo Mudzimu wa ḡaḡulu, ivha na khathutshelo kha shango ҫa zwivhi na vhatu vha zwivhi, Murena, sa zwine ra vha zwone madekwana a nḡamusi. Mudzimu, ndi khou lingedza u ima vhukati huno nda humbela khathutshelo ya Mudzimu, uri U ḡo amba ngomu ha iḡi gogo madekwana a nḡamusi huno wa ita uri Muselwa Wau a vhe na tshenzhemo, Murena, u matsha hu si nga tshiga tsha inwe ndaela-vho, fhedzi nga mubvumo wa Mafhungo-maḡifha a Murena Yesu Kristo. Zwi tendele, Oo Mudzimu. I ri zwi ḡivhee, uvhu vhusiku, zwauri Iwe u Mudzimu, huno Ipfi Ҫau ndi Ngoho. Musi, nga u khethea, maḡoni a avha vhatu, ri vha ita uri vha vhe na tshenzhemo kha Ipfi Ҫau.

<sup>237</sup> Nga Dzina ҫa Yesu Kristo, ndi a vha rabelela, Murena. Vho U vhona, hu si na u timatima na luthihi, tshimbila u buḡekanya na magogo avho huno u vha vhudze zwi re mbiluni dzavho. Huno Iwe u a zwi ḡivha, Murena, zwauri, zwa zwino, hu khou bvelelani. Iwe u ḡivha izwo zwi Ngoho, Oo Mudzimu. Huno ndi a U rabela, Dzinani ҫa Yesu, i ri Muya Mukhethwa u dzhenelele hafhu, Murena, huno u kokodze kha avha vhatshetshesi, Murena, avho vho nḡwaliwaho Buguni ya Vhutshilo ya Ngwana. Zwi tendele, Oo Mudzimu. Ndi a rabela nga mbilu yanga yoḡhe.

<sup>238</sup> Avha vhatu, nga lwa mvelo, Murena, vha ḡo nḡea peni ya u fhedzisela ye vha vha vhe nayo, u tikedza Mulaedza. Vha ḡo

ita tshinwe na tshinwe tshine vha kona. Fhedzi, Oo Mudzimu, musi zwi tshi da kha u Li tevhedza, na u dzhena ngomu Hafo, ndi a rabela, Mudzimu, uri uvhu vhu do vha vhusiku vhune Wa do vha pfufha huno wa shululela Muya Mukhethwa Wau kha iyi khuvhangano. Huno ngavhe hu sa vhi na u tamba kana u fhufha-fhufha u mona hothe, fhedzi u tswimila na u lila, na yone tshanduko, ho farelwa kha nanga dza alitari, musi ri tshi vhona khatulo dzi tshi khou vhumbuluwa nga fhasi hashu, madekwana a namusi. Zwi tendele, Mudzimu. Ndi a rabela nga u fulufhedzea u ya nga hune nda divha uri hani, nga Dzina la Yesu Kristo.

<sup>239</sup> Mukomana wanga, khaladzi, a— a thi divhi zwo engedzeaho zwine ndi nga amba, arali ndo wana tshilidzi matoni anu, nga maanda a Mudzimu, arali ni tshi ntenda uri ndi muporofita Wawe. Ulu ndi lwa u thoma vthathuni lwe nda vhuya nda amba hezwo. Fhedzi ndi a pfa tsivhudzo i kanukisaho ya lunwe lushaka. A thi anzeli u ita hezwi. Ni a zwi divha uri a thi ralo. A thi difari ngaurali. Ndo kanakana u amba uyo Mulaedza huno nda amba izwo zwithu. Ndi gidimela ngei na ngei na tshinwe na tshinwe-vho, u thivhela uri ndi si zwi ite. Fhedzi Lo ambiwa, huno Li do ima nga Duvha la Khatulo, sa thanzi ya uri ndo amba Ngoho. Iyo ndi U RALO MURENA MUDZIMU! . . . ? . . .

<sup>240</sup> Oo, Pentekoste, shavhisa vhutshilo hau. Shavhela nangani dza alitari huno u lile, hu sa athu lengeswa, ngauri awara i do da musi u tshi do kona u lila huno zwa si u farise. Ngauri Esau o toda u wana fhethu, ha vnutanzhe hawe, huno a kundelwa u hu wana. Ndi a u kumedza, oo, California. Oo, khuvhangano ya Vhanna vha Bindu vha Mafhungo-madifha O Dalaho, vhane nda vha funa, vhe nda vha tutshela huno nda vha kwambatela, nga mbilu yanga yothe, ndi ni kumedza kha Yesu Kristo, madekwana a namusi. Shavhelani Khae! Ni songo tendela diabolo a tshi ni rothodza kha Ili. Dzulani henefho Nalo u swika inwi, muwe na muwe, o dala Muya Mukhethwa, u swika hune, izwo zwa do ni ita uri ni de kha Ili Iphi, li no do ita vhozwi vhasadzi uri ni onyolowe, line la do ita vhozwi vhanna uri ni onyolowe. Arali ni tshi ri ni na Muya Mukhethwa, huno na si tevhedze Iphi, ndi muwe muya kha inwi. Muya wa Mudzimu u kha Iphi Lawe, la Mesia, Iphi lo doliswaho. Muselwa u tea u vha Mesia mutuku, Iphi lo doliswaho.


<sup>241</sup> Kha ri ime nga milenzhe yashu, nga Dzina la Murena Yesu Kristo. Arali na sa pfa ipfi langa hafhu. . . Fhedzi, Mudzimu a tshi funa, ndi khou ya Afurika, nga awara dzi si gathi. Ndi nga di si vhuye na kathihi. A thi divhi. Fhedzi ndi a ni vhudza, nga mbilu yanga yothe, ndo ni vhudza Ngoho. A tho ngo litsha u ni divhadza tshinwe na tshinwe tshe Mudzimu a mmbudza uri ndi tshi ambe. Huno ndo Tshi amba nga Dzina la Murena.

<sup>242</sup> Ndi tshifhinganyana tsho khetheaho. A thi divhi uri ndi nga zwi bula hani. Ndo lingedza u tutshela phuluphithi

kararu kana kaᅇa, huno a thi koni u zwi ita. Iyi ndi awara yo khetheaho. Ni songo zwi hangwa na kathihi. Itshi ndi tshifhinga tshine, khamusi, Mudzimu a nga ᅇi vha a tshi khou ita mbidzo Yawe ya u fhedza. A thi ᅇivhi. U ᅇo ita mbidzo Yawe ya u fhedza, nga ᅇinwe ᅇuvha. Lini? A thi ᅇivhi. Fhedzi ndi khou ni vhudza, u ya nga ᅇlo bono, hu vhonala hu tshi nga uyo Muselwa u tsini na u vuledzwa.

<sup>243</sup> Sedzani zwivhidzo zwa maitele zwi tshi dzhena. Musi musidzana o eᅇelaho a tshi ᅇela Mapfura, o kundelwa u A wana. Muselwa a dzhena. U Takulelwa ᅇaᅇulu ha gonya. “Musi vho ya u renga Mapfura, Muhwe a ᅇa.”

<sup>244</sup> Naa no eᅇela? Karuwani, nga u ᅇavhanya, huno ni dzivhuluwe. Huno kha ri rabele, muᅇwe na muᅇwe, vhunga ro vha ri tshi khou fa kha uyu muniti, nga Dzina ᅇa Murena. Kha ri, muᅇwe na muᅇwe, rabele nga nᅇila ya inwi muᅇe.

<sup>245</sup> Mudzimu Ramaandaᅇthe, ivha na khathutshelo kha riᅇe. Murena, ivha na khathutshelo kha nᅇe. Ivha na khathutshelo kha riᅇe roᅇthe. Naa zwi farisani, hu sa londwi zwine ra ita, arali ri tshi kundelwa kha izwi zwithu? Ndi a ima huno nda humbela tshilidzi, Oo Mudzimu, uyu muᅇi muhulwane u sa athu mbwandamela nga fhasi ha lwanzhe huno khaᅇhulo dza Mudzimu dza swiela iyi khunzikhunzi. Ndi a rabela, Mudzimu, uri U ᅇo vhidza Muselwa Wau. Ndi vha kumedzela kha Iwe zwino, nga Dzina ᅇa Yesu Kristo. Amene. 

### *U NANGIWA HA MUSELWA* TSV65-0429E

(The Choosing Of A Bride)

Hoyu Mulaedza nga Mukomana William Marrion Branham, u rangani wo newa nga Tshiisimane nga madekwana a ᅇavhuᅇa, Lambamai 29, 1965, u itela khuvhangano ya Vhuᅇama Ha Dzitshakha Ha Vhanna Vha Bindu ᅇa Mafhungo-maᅇifha O ᅇalaho ngei Biltmore Hotel, Los Angeles, California, U.S.A., wo dzhiwa kha rekhodo ya theiphi ya maginete huno wa ganᅇiswa u songo pfufhifhadzwa nga Tshiisimane. Heyi ᅇhalutshedzo ya Tshivenᅇa yo ganᅇiswa huno ya phaᅇaladzwa nga vha Voice Of God Recordings.

TSHIVENDA

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)



## Ndivhadzo ya nzivhanyedziso

Pfanelo dzothe dzo londolwa. Heyi bugu i nga di gandiswa nga tshigandisi tsha hayani u itela u shumiswa nga muthu ene mune kana uri i andadziwe, hu si na mbadelo, sa tshishumiswa tsha u phadaladza Mafhungo-madifha a Yesu Kristo. Heyi bugu i nga si kone u rengisiwa, u bveledzwa hafhu nga maandesa, ya poselwa kha website, ya vhulungiwa kha sisteme ya u wana mafhungo, ya talutshedzelwa kha dziwe nyambo, kana ya shumiswa kha u tutuwedza u hambela tshelede hu si na thendelo yo nwaliwaho zwi khagala nga Voice Of God Recordings®.

U itela u divha zwinzhi kana u itela zwiwe zwishumiswa zwi wanalaho, kha vha kwame:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)